

An Exposition of the  
**Seven Church Ages**

Chapter Three  
**Kereke Ya Paka Ya Baefeso**

**Ketapele Ya Dipaka tsa Dikereke**

Gore o tshloganye sentle molaetsa wa Dipaka tsa Dikereke ke rata go tlalosa melaometheo e e farologanyeng e e nkgontsitseng gore felela ke supile maina a barongwa, le lobaka la dipaka, le mabaka a a umakilweng.

Ka gore thuto e ne e tshwanelwa ke gore ya bo e le masisi thata mo dithutong tse ke kileng ka di ruta, ke ne ka rapela malatsi a mantsi gore Mowa wa Modimo o mpge tlhoteletse. Gotswa foo ke gone ke neng ka bala Ditemana ka Dipaka tsa Dikereke mme ka sekaseka ke ithuta ka ditso tsa kereke tse di ntsi tse keneng ka di fitlhela tse di kwadilweng ke baithuti ba ditso ba ba senang tlhaolele. Modimo ga a ka a palelwa kke go araba thapelo yame, ka gonne ga ke ne ke bala ka ditso le Lefoko, Mowa o o Boitshepho o ne wa nkgontsha go lemoga mokwa mo dikerekeng o o neng o itshupa go tloga ka dikereke tsa gale go fitlhela le bogompioneng, mo pakeng e e ya bofelo.

Selotlele sa Morena se ke neng ka se fiwa gore ke kgone go lemoga morongwa wa paka nngwe le nngwe ke se se ka fa Lefokong. Tota se ka bidiwa modi wa konokono wa Baebele. Ke sthenolelo e Modimo a sekeng a e fetola, mme le gore ditsela tsa Gagwe ga di fetoge jaaka a sa fetoge. Mo go Baheberere. 13:8 ya re

*"Jesu Keresete e ntse ke ene yo o tshwanang le wa maabane le wa gompiono, le wa ka bosakhutleng."*

Moreri 3:14,15,

*"Ke a itse go re, sengwe le sengwe se Modimo o se dirang, se tlaa nnela ruri ka bosakhutleng: ga se kake sa okediwa ka sepe, le fa e le go fokodiwa ka sepe, mme Modimo o go dirile, gore batho ba tle ba boife fa pele ga Gagwe."*

*Se se kileng sa bo sele teng ka gale; le se se tlaa nngang se ne se ntse se le teng ka gale; mme Modimo o bile o batla gape sone se se fetileng."*

Ke e fano: Modimo yo o sa fetogeng yo o nang le ditsela tse di sa fetogeng. Se a se dirileng LANTLHA O tla tshwanelwa ke go tswela a se dira go fitlhelela se diriwa la BOFELO. Ga kake ga nna le phetogo epe. Tshwantsha seo le Dipaka tsa Dikereke. Mofuta wa motho yo Modimo a mo thophang go nna morongwa wa paka ya ntlha, le ka fa Modimo a iponafaditseng mo bodireding joo, e tla nna sekai mo dipakeng tsotlhe tsa dikereke tse dingwe. Se Modimo a neng a se dira mo pakeng ya kereke ya ntlha ke se A batang go se dira mo go tse dingwe tsotlhe.

Jaanong re itse tota go tswa mo Lefokong le le neng la gatsiwa ka Mowa o o Botshepho ka fa ya ntlha, kana kereke ya kwa tshimologong, e ne ya tlhomiwa le ka fa Modimo a iponagaditseng mo go ene. Lefoko ga le kake la fetoga kana la fetolwa gonne Lefoko ke Modimo. Johane 1:1,

*"E rile mo tshimologong Lefoko a bo a ntse a le yo, mme Lefoko a bo a ntse a na le Modimo, mme Lefoko ya bo e le ene Modimo."*

Go fetola lefoko le lengwe la lone, jaaka Efa a ne a dira, a tsisa sebe le lesa, le jaaka le boa mo go Tshenolo 22:18-19,

*"... Fa motho mongwe a ka a oketsa, Modimo o tlaa mo okeletsa ka dipetso tse di kwadilweng mo lokwalong :\**

*Mme fa motho mongwe a ka fokotsa mafoko a lokwalo lo lwa polelelopele, Modimo o tlaa tlosa kabelo ya gagwe mo setlhareng sa botshelo, le mo motseng o o boitshepo, e bong mo dilong tse di kwadilweng mo lokwalong lo."*

Jalo, he se kereke ene ele sone kwa Pentekosete ke tekanyetso. Ke o ne mokgwa. Ga gona mokgwa o mongwe ope. Go sa kgatlhalasege gore baithuti bareng, Modimo GA A ISE A SEKE a fetole mokgwa oo. Se Modimo a se dirileng kwa Pentekosete O tshwanetse go tswela a se dira go fitlhelela dipaka tsa dikereke di felela.

Lefa baithuti ba ka le bolelela gore paka ya aposetoliki e fedile, le seka la ba dumela. Tshwaelo e e ntseng jalo e phoso ka mabaka a mabedi. Selo sa ntlha, go phoso go akanyetsa gore ga go sa tlhole go na le baaposetoloi, fela ka gore ba kwa tshimologong ba sule. Aposetole goraya yo o romilweng;; mme

gona le ba le babntsi ba ba romilweng mo nakong eno, mme ke barongwa ba ba biditsweng. Fa batho ba santse ba bidiwa le go romiwa ka Lefoko la Botshelo go raya gore paka ya baaposetoloi e ntse e tswelletse. Sa bobedi, ba bua ka maata a Mowa o o Boitshepho a bonagadiwang e setse e fetile fa e sale Baebele fediswa. Seo ga se nnete. Ga gona le fa ele Temana e e bolelang jalo, mme ba le bantsi ba setse ba tsere tshwetso ya gore gontse jalo. Seno ke thurufatso ya rona ya go supa gore dintlha tseo tse pedi ga se nnete. Ditiro 2:38,39.

*"Petere a ba raya a re, Ikwatthaeng, mongwe le mongwe wa lona a kolobelediwe boitshwarelo jwa dibe tsa lona, mo ineng la ga Jesu Keresete; mme lo tlaa amogela neo ya Mowa o o Boitshepo.*

*Gonne lefoko la tsholofetso le raya lona le bana ba lona, le botlhe ba ba kwa kgakala, e bong botlhe ba Morena Modimo wa rona o tlaa ba ipiletsang."*

Tsholofetso ya nonofo e baaposetoloi baneng ba e newa kwa Pentekosete ke ya "lona (Bajuta), le ko baneng ba lona (Bajuta), le go botlhe ba ba kgakala (Badichaba), le ko go ba Morena Modimo wa rona a tla ba ipiletsang (Bothe Bajuta le Badichaba)". Molaetsa wa Pentekosete le maatla GA DI KETLA DI EMA, go fitlhelela a emisa go bitsa.

Se kerekeng e ne ya nna le sona kwa Pentekosete tshwanelo e e ka sekeng ya e amogiwa. Gotswa kawa tshimologong, kereke e ne e na le Lefoko la Modimo le le itshekileng. E ne e na le maata a Mowa o bonegadiwa ka ditshupo tse di farologanyeng le dikgakgamatso le dineo tsa Mowa o o Boitshepho. Bahebere 2:1-4,

*"Ke gone, re tshwanetseng go tlhokomela segolo thata dilo tse di utlwilweng, e se re kgotsa ra di katogelela koo.*

*Gonne fa Lefoko le le builweng ka baengele le fitlhetswe le le tlhomamo, mme tlolo nngwe le nngwe le go gana go utlwa (Lefoko) ga bona tuelo ya tefiso e e lekalekanyeng;*

*A na rona re tlaa falola jang, fa re tlhokomologa poloko e e kalo; E e rileng e sena go bolelwa pele ka Morena, ra e tlhomamisediwa ke ba ba e utlwileng;*

*Modimo le one o ntse o supa nabo ka ditshupo, le dikgakgamatso, le ka dinonofo di le dintsi, le ka dineo tsa Mowa o o Boitshepo, ka fa go rateng ga one?"*

Kereke eo ya matlhommo ko tshimologong e ne e sa rulagangwa ke batho. E ne e eteletse pele ke Mowa wa Modimo. E ne e se tona thata. E ne e ratiwe gape e nyatsitswe. Ene e gateletswe. Ene ya bogisiwa ka go bolaiwa. Ene e le boammaruri mo Modimong. E ne ya tshegetsatsa mokgwa wa ka gale wa Lefoko.

Jaanong le seka la lathega fa. Ga ke ne kere Modimo le ditsela tsa Gagwe ga di ke di fetoga, ke ne ke sa reye gore kereke le barongwa ba yone ga di kake tsa fetoga. Kereke ga se Modimo. Jalo kereke e kgona go fetoga. Mme se ke se buileng ke ne kere ka ntata ya Modimo yo o sa fetigeng le ditsela tsa Gagwe tse di sa fetogeng re kgona go boela kwa tshimologong mme ra bo re lemoga tiro yantlha ya Modimo e e itekanetseng mme re bo redirisa tekanyetso eo go kala. Ke gone ka fa go dirwang ka teng. Kereke ya Nnete e tla leka go tshwana jaaka ya matlhommo kwa Pentekosete ka nako tsotlhe. Kereke ya Nnete ya nako eno e tla leka go tshwana jaaka ya matlhommo kwa ya ntlha. Mme barongwa ba dikereke, ba ne ba na le Mowa wa Modimo o o tshwanang mo go bone, ba tla leka go tshwana le moaposoloi Paulo. Gaba kake ba tshwana le ene tota tota; mme barongwa ba nnete e tla nna bone ba ba ka nnang gaufi le gotshwana Paulo, yo o neng a na le kgololesego mo bathong botlhe, a ineetse ka botlalo mo Modimong, mme a fa Lefoko la Modimo hela, mme a bonagagatsa maata a Mowa o o Boitshepho. Ga gona ope yo o ka dirang jalo. O tshwanelwa ke go bereka o simolola ka dilo tsa matlhommo. Jaaka go ka twego na le go itsala, Kereke ya Nnete e ta leka ka nako tsotlhe go sala morago dikgato tsa basimolodi ba kwa Pentekosete le barongwa ba gagwe ba tla sala moaposetoloi Paulo, yo o neng ele morongwa wa paka ya kereke ya ntlha. Go motlhofo fela jaalp, gape go a itumedisa.

Ka selotele se, se se motlhofo, mme itumedisa thata, ke ne ka kgona, ka thuso ya Mowa o o Boitshepho, go bala Lekwalo la Tshenolo le ditso gape ka fitlhela mo pakeng nngwe le nngwe, morongwa wa yone, sebaka sa paka nngwe le nngwe, le karolo e morongwa mongwe le mongwe a neng a e tshameka ka maikaelelo a Modimo gotswa Pentekosete go ya go tsena kwa pheleletsong ya dipaka tseo.

Jaanong ka gore le tlhologanya ka fa re sekasekang se Kereke ya Nnete e neng e ntse ka teng (se aneng a le sone kwa Pentekosete le se a neng a le sone ka paka ya baaposetoloi jaaka e tlhomilwe mo Lefokong mo Lekwalong la Ditiro) re ka dirisa molao o o tshwaang go re supegetsatsa ka fa kereke e paletsweng ka teng. Phoso, kana diphoso, tse di neng tsa kukunela mo kerekeng ya ntlhagape di ne tsa senolwa mo Lekwalong la Ditiro le la Tshenolo le mo lokwalong la boaposetoloi le tla bonagadiwa ka go ketsega le dipaka jaaka di latelelana, go fitlhelela re tsena mo nakong ya bofelo ya lefifi, kana Paka ya Laodikea.

Jaanong gotswa mo seloteleng se sa ntlha se re se amogetseng gotswa ko Moreneng, foo go tla nnete ennwe e e sa itumed seng.. Ke rile Kereke ya Nne ka nako tsotlhe e ta leka go tshwana le jaaka e ne e le mo Lekwalong la Ditiro. Seo ke nnete tota. Re lemogole gape gore Lefoko le ruta gore go tla nna le thokonnete e ntsi go fitlhelela gonna lefifi le legolo le le tla timetsangnnete mo nakong ya bofelo fa Modimo a tloga bonala. Potso e e tlang mo megopolong ya rona ke gore; a Modimo o ka latlha batho ba Gagwe le go ba lesa ba wela mo seemong sa tsietso e e feletseng? Ga gona se sentseng jalo, gonne Temana e papametse mogo Mathaio 24:24, ya re Bakgetlwa ga ba KAKE ba tsiediwa.

*GORE "Gonne go tlaa tsoga boKeresete ba e seng bone, le baperofeti ba e seng bone, mme ba tlaa bonatsa ditshupo tse dikgolo, le dikgakgamatso; GORE FA GO KA NNA JALO, ba timetse le ba e leng bakgetlhwa ka bosu."*

Mme keng? Karabo e papametse fa pele ga rona. Gona le Kereke ya NNete le kereke e e seng ya nnete. Gona le wa nnete le mofine o e seng wa nnete. Ee mme kereke eo e e seng ya nnete, eleng mme wa mofine o e seng wa nnete, e tla nna e leka go fekeetsa wa Kereke ya NNete le go ganetsa gore ke, yone ya mmatota gape e ya thomamo eseng Bakgetlhwa. Kereke e e seng ya nnete e ta leka go bolaya ya Nnete. Ke gone ka fa go neng go ntse ka fa teng mo Lekwalong la Ditiro, ke gone ka fa e tlhomilweng ka teng mo dipakeng tse supa, gape ke ka fa bolelwang mo pading ya Baaposetoloi ba ba farologanyeng. Ke gone ka fa e saleng entse ka teng. Ke gone ka fa eleng ka teng le mo bogompioneng. Ke ka fa e tlanna ka teng. Ga e kake ya fetoga.

Jaanong a re eleng thoko re seka ra tsietsega fano. Jalo re tla batla Lefoko gore re tlhomamise polelo e. A re boeleng ko morago kwa Lekwalong la kwa tshimologong, Genesesi. Mo Tshimong ya Edene gone go na le ditlhare tse PEDI. Se sengwe sene se siame; se sengwe sene sele bosula. Se sengwe se ne ss tsala BOTSHELO, se sengwe sene sa tsala Leso. Gone go na le nana ba ba bedi ba baneg ba tsisa ditlhabelo ko Modimong kwa tshimologong. Mme ke boelele seo, BOTLHE ba ne ba ntsha ditlhabelo kwa Modimong. Genesise 4:3-5,

*"E rile motlha mongwe Kaine a tlisa ga loungo lwa mmu, a direla MORENA setlhabelo.*

*Mme Abele, le ene a tlisa ga maitibolo a letsomane la gagwe, a na le mahura a lone. Mme Jehofa a itumelela Abele le setlhabelo sa gagwe:*

*Mme a se ka a itumelela Kaine le setlhabelo sa gagwe..."*

Mme yo mongwe (eleng Kaine) o ne a le bosula, e le wa ga rraagwe ( yole yo o Bosula), fa Abele a ne a siame fa pele ga Morena. Gape, go ne go nale bana ba babedi ba ba neng ba tsholwa ke batsadi ba le bangwe. Ene e le mawelana a ga Isaac le Rebekah. Yo mongwe e ne e le mokgwetlhwa wa Modimo mme yo mongwe e ne e le seganana. Botlhe ba ne ba obamela Modimo. Mo kgetsing nngwe le nngwe go ne go na le kobamelo ya Modimo. Mo kgetsing nngwe le nngwe yo o bosula one a tlhoile yo o siameng gape a one a bogisa yo o siameng. Mo kgetsing e nngwe yo o bosula o ne a bolaya yoo siameng. Mme elathoko. Bane ba tlhomilwe botlhe. Bane ba nna botlhe. Botlhe ba ne ba bolela ka Modimo le go go obamela Modimo.

Dikai tse di supa sentle sekai sa Morena Jeso Keresete fa a ne a re mmuso wa legodimo o tshwana le monna yo o neng a jala dipeo tse di siameng, mme mmaba a tla a jala mohero magareng ga dipeo tse di siameng. Modimo ga a ka a jala mohero. Satane o ne a Jala mohero gone foo magareng ga peo e e siameng ya Modimo. Mefuta ya dijwalo (eleng batho) teo, di ne di tswa mo peong tse di farologanyeng, di ne tsa gola tsotlhe. Di ne di nonotshiwa ke menontshane gotswa mo mmung o o tshwanang, dine di nonotshiwa letsasti le letshwanang, pula e e tshwanang, le tse dingwe tshe di molemo, gape tsotlhe di ne tsa rojwa ka nako ya tsone. A le lemoga seo? Le seka la ba la lebala nnete jaaka fa re tswelela re ithutuntsha ka dipaka tsa dikereke le ka dikano mo nakong e e tlang. Mme godimo ga tshotle, le se ka la lebala gore paka e ke ya bofelo, fa mohero o kgobokangwang gore o ye go tshubiwa, gore ba tla kgorometsa korong e e Morena tshwanelwang ke go e tsenya mo sesilong sa sebolokelo.

Ke batla go tsaya kakanyo e mo thutong e yotlhe, jalo a re gateleng pele. A le kile la ithutuntsha ka ditso tsa ditsoseletso? Jaanong tsosoloso e supa tiro ya maata a Modimo. Nako le nako fa Modimo a bereka , Satane o a bo ale foo gore le ene a simolole go bereka. Ga ake a palelwa. Ka malatsi a tsoseletso e e kgolo ya MaWelsh (mme batho bale bantsi ga ba itse ka se), gone go tletse batshabi ba ba neng ba na le bolwetse ja tlhaloganyo, mme go ne go tletse dipontsho tsa maatla a ga diabile gore batho ba seka ba tsaya tsia Modimo, mme ba tlhome megopolo ya bone mo tirong ya ga diabile. Go kwadilwe gore ka malatsi a ga Wesley' batho ba ne ba dira dilo tse di sa tlwaelesegang tse tota e neg e le tsa ga Satane go leka go nyatsa gosiama le maatla a Modimo. Ka malatsi a ga Luther' gatwe dikgakgamatso tsa bodiredi ja gagwe di ne di sa ikaega ka ntata ya gore o ne a nna le katlego ka go dingongorego tsa gagwe kगतलhanong le Kereke ya Katuliki ya Roma, mme dikgakgamatsi di ne di le ka lebaka la gore o ne a kgona go nna le mogopolo o o itekanetseng sentle magareng ga batho ba ba neng ba tlhotlheleditswe gape ba gogiwa ke mewa e e bosula. Mme ga le ne le etse tlhoko bodiredi jo ja malatsi a bofelo, le tla lemoga gore gona le mewa e e bosula e e tshwanang e e tlhasetseng. Go

tshwanelwa ke go nna jalo. Jaanong ke a solofela gape ke tshepha gore ditlhaloganyo ya lona ya semoya e tla le thusa gore go tlhaloganya gape le go thusega mo go seo.

Fela fa re re kanela ntlha e ka go mofine wa Nnte le o e seng wa nnete e amanang ka teng le go supa mewa e mebedi e e leng mo tirong, a re lebeleleng mo go 1 Johane, le Juta 3,4,12.

*"Baratwa, lo se ka lwa dumela mowa mongwe le mongwe fela, mme lo tlhotlhomise mewa, bo ke ya Modimo: ka baperofeti ba le bantsi ba e seng bone ba tswetse mo lefatsheng.*

*Ka jalo itseng gore Mowa wa Modimo wa re: Mowa mongwe le mongwe o o ipolelang gore Jesu Keresete o tsile mo nameng, ke one wa Modimo:*

*Mme mowa mongwe le mongwe o o sa ipolelang Jesu Keresete yo o tsileng mo senamemng ga se wa Modimo: mme o ke one mowa wa moganetsa Keresete, o lo o utlwetseng fa o tla; mme LE GONE JAANONG O SETSE o le mo lefatsheng.*

*Lona lo ba Modimo, banyana ba me, lo ba fentse: (mowa wa boganetsa keresete) gonne Yo o mo go lona (Mowa wa Modimo) A le mogolo go feta yo o mo lefatsheng."*

Juta 3,4,12.

*"Baratwa, e rile ke sa ntse ke tlhoafaletse go lo kwalela ka ga poloko e re e tlhakanetseng, ka patelelwa ke pelo gore ke lo kwalele go lo laya, gore lo nne tlhoafalo go ganelela tumelo e e sa leng e neelelwa BAITSHEPHI ruri.*

*Gonne go na le BATHO BANGWE ( eseng Baitshephi) ba ba kukunetseng mo teng (batho ba ga ba a ka ba tsena ka kgoro mme ka jalo ke dirukuthi), e bong ba ba baakanyeditsweng tshekiso e ka gale, batho ba ba BOIKEPO, ba fetola tshegofatso ya Modimo wa rona bopepe, ba itatola yo e leng ene Mong wa rona le Morena wa rona yo o esi, e bong Jesu Keresete.*

*Ba ke bone mafika a a ikepsetseng mo medirong ya lona ya dithato, mogang ba jang modiro LE lona, ba ba ikotlang ba se na poifo..."*

Ga gona kganetso fa pele ga Ditemana tse gore Kereke ya Nnete le kereke e e seng ya nnete di lomaganye, di ne tsa jalwa ka nako e le nngwe tsotlhe mme dirswa mo dipeong tse di farologanyeng.

Jaanong mme, gona le sengwe se le tshwanelwang ke go seitse. Dikereke tse supa tse di umakiwang ke Johane di kwa lefelong le le bidiwang Asia Minor gape tsotlhe ke dikereke tsa Badichaba. Ga a buie le dikereke tse di kwa Jerusalema tse di neng bontsi e le tsa Sejuta tse di nang gongwe le Badichaba ba se kafe ka palo. Lebaka la se ke gore Modimo o retologile go tswa mo Bajuteng mme a retologela kwa Badichaba. Ka jalo nako yotlhe ya dipaka tsa dikereke ke nako e Modimo a dirisanyang le Badichaba, gape a ipiletsang Monyadiwa wa Modichaba. Seo se dira Dipaka tsa Dikereke', le Botlalo ja Baditšhaba' eleng sele sele sengwe se se tshwanang. Ditiro 13:44-48,

*"Mme ya re ka Sabata yo o latelang, batho ba mo toropong ba phutlhagana go tla go utlwa Lefoko la Modimo.*

*Mme ya re Bajuta ba bona matshwitshwiti a batho, ba tlala lefufa, ba ganetsa dilo tse di builweng ke Paulo, ba tlhapatsa.*

*Paulo le Barenabase ba bua ka pelokgale ba re, Go ne go tshwanetse fa lefoko la Modimo le ka bolelelwa lona pele: Mme e re ka lo le kgorometsa mo go lona, lo ikatlhola fa lo sa tshwanela botshelo jo bo sa khutleng, bonang, re sokologela kwa go Baditšhaba.*

*Gonne Morena o re laetse jalo, a re, 'Ke go beile lesedi la Baditšhaba, gore o nne poloka le kwa sekhutlong sa lefatshe.*

*Ya re Baditšhaba ba utlwa se, ba itumela, ba galaletsa lefoko la Modimo; botlhe ba ba laoletsweng botshelo jo bo sa khutleng ba dumela."*

Baroma 11:1-8,

*"Jaana a ke go re Modimo o latlhile batho ba one? A go se tualo. Gonne le nna ke Moiserale wa losika lwa ga Aberahame, wa lotso lwa ga Benjamine.*

*Modimo ga o a ka wa latlha batho ba one ba o ba itsileng gale. Kgotsa a ga lo itse se lokwalo lo se buang ka ga Elija? Ka fa o rapelelang Iseraele kwa Modimong ka teng, a re,*

*Morena, ba bolaile baperofeti ba Gago, ba rutlile dibeso tsa Gago; ke tlogetswe ke le nosi, mme le nna ba senka go mpolaya. Mme Modimo o ne a mo fetola a reng? Ke*

*Itshadiseditse banna ba le 7 000, ba ba iseng ba obamele ditshwantsho tsa ga Baale.*

*Go ntse jalo le gompiano go na le masalela ka fa boitshenkelong jwa tshegofatso.*

*Fa e le ka tshegofatso, ga e tlhole e le ga ditiro; gonne jalo tshegofatso e tlaa bo e sa tlhole e le tshegofatso. Fa e le ka tshegofatso, ga e tlhole e le ga ditiro: gonne jalo tshegofatso e tlaa bo e sa tlhole e le tshegofatso.*

*Go a reng? Ga re se Iseraele o se batlileng, ga a ka a se fitlhela; mme ba ba itshenketsweng ba se fitlhetse, ba bangwe ba fufatswa*

*(Jaaka go kwadilwe ga twe, Modimo wa ba naya mowa wa thulamelo, le matlho a gore ba se ka ba bona ka one, le ditsebe tsa gore ba se ka ba utlwa ka tsone;) go fitlhela gompiano."*

Baroma 11:25-29,

*"Gonne bagaetsho, ga ke rate lwa tlhoka go itse bosaitsiweng jo, e se re kgotsa lwa ikgopola fa lo le botlhale, ke go re, ka ntlha e nngwe, bofofu ja pelo bo wetse Iseraele, go ba go tsamaya go tlalediwa ga Baditshaba go tsena pele.*

*Mme jalo Baiseraele botlhe ba tlaa bolokwa; fela jaaka go kwadilwe ga twe, Go tlaa tswa Mogolodi mo Sione; mme o tlaa tlosa boikepo mo go Jakobe;*

*Gonne se ke yone kgolagano Yame le bone, mogang ke tlosang dibe tsa bone.*

*Ka ga Mafoko a a Molemo a Efageli, ke baba ka ntlha ya lona; mme ka ga boitshenkelo, ke baratwi ka ntlha ya ga rara.*

*Gonne dineo le pitso ya Modimo ga di ikwatlhaelwe."*

Dikereke tse tse di neng di le kwa Asia Minor di ne di nale mkgwa mongwe, ka nako eo ya gale ya bogologolo, e e neng ya nna leungo le le buduleng la dipaka tse di neng di latela. Se eneng e le dimela ta peo morago kwa di ne tsa nna thobo e e buduleng, fela jaaka Jeso a buile,

*"Gonne fa ba dira dilo tse mo setlhareng se setala, go tlaa dirwa eng mo go se se omeletseng?" Luke 23:31.*

### **Molaetsa Go Kereke Ya Paka Ya Baefeso**

Tshenolo 2:1-7

*"Kwalela moengele wa phuthego e e mo Efeso, o re; Dilo tse di buiwa ke yo o tshotseng dinaledi tse supa mo seatleng sa gagwe sa moja, Yo o tsamayatsamayang mo gare ga ditlhommo tsa dikerese tse di supa tsa gouta;*

*Ke itse ditiro tsa gago, le matsapa a gago, le bopelotelele ja gago, le ka fa o sa rateng batho ba ba bosula ka teng: le jaaka o lekile ba ba ipitsang baaposetole, mme e se bone, mme wa fitlhela e le batsietsi fela:*

*Mme o na le bopelotelele, le boitshoko, mme ka ntlha ya Leina Lame, o ne wa bereka thata mme wa seka wa lapa.*

*Lefa gontse jalo ke na le sengwe kgalhanong le wena, ka gonne ga o sa tlhole o na le lerato le o neng o na le lone fa simolola.\**

*Gakologelwa jalo kwa o neng wa fosa mme wa kgeloga teng, mme o ikwalthae, mme o dire ditiro tsa ntlha; fa go sa nneng jalo ke tla tla kwa go wena ka bonako, mme ke tla tlosa setlhommo sa gago sa kerese mo bonnong jaa sone, fa o sa ikwalthaye.*

*Mme se o nang naso ke se, o ila ditiro tsa Banikolaitane, tse le nna ke di ilang.*

*'Yo o nang le tsebe, a utlwe se Mowa o se buang le diputhego. Yo o fenyang, ke ene yo ke tlaa mo nayang go ja mo setlhareng sa botshelo, se se mo Parataisong ya Modimo.*

### **Morongwa**

Morongwa (moengele) wa kereke ya Efeso e ne e le moaposetolo Paulo. Ga re ka ke re ganetse gore e ne ele morongwa wa paka ya ntlha ya Baditshaba. Lefa Petere o ne a a filwa taolo go bulela Baditshaba dikgoro, Paulo ke ene yo o neng tlhophilwe go nna moaposetolo le moporofeso wa bone. E ne e le Moporofeso le Morongwa wa Baditshaba. Bodiredi ja gagwe ja seporofeso, mo a neng a amogelatshenolelo e e tletseng ya Lefoko go ya ko Baditshabeng, ba mo tlhomamisa ele moaposetoloi yo

eleng morongwa. Se se ne sa dumelwa ke baaposetoloi kwa Jerusalema. Bagalatia 1:12-19,

*"Gonne le nna ga ke a a amogela mo mothong, le gone ga ke a a rutwa, mme a tsile mo go nna ka tshenolo ya ga Jesu Keresete.*

*Gonne lo utlwile ka ga mokgwa wa botshelo ja me mo metlheng e e fetileng, jale ke le mo tumelong ya Sejuta, ka fa ke ntseng ka bogisa phuthego ya Modimo ka teng ka thata e kgolo, ka ba ka e senyaka:*

*Mme ka tswelela thata mo tumelong ya Sejuta, go feta bankana ba me ba le bantsi mo go bagaetsho, ka ke ne ke tloafaletse melawana ya borraetsho ka thata e e feteletseng.*

*E rile ka go kgatlha Modimo, Yo o sa leng o ntomolola le mo sebopele sa ga mme, wa ba wa mpitsa ka tshegofatso ya One,*

*Ka re, ga kgatlha one Go nthshenolela Morwa wa Gagwe, gore ke tle ke Mo rere mo baheitaneng; fela foo ga ke a ka ka gakololana le nama le madi:*

*E gone ga ke a ka ka tthatlogela kwa Jerusalema, kwa go ba e neng e le baaposetole pele ga me; mme ka akofa ka ya kwa Arabia; ka ba ka boela kwa Damaseko.*

*Foo e rile dinyaga di le tharo di sena go feta, ka tthatlogela kwa Jerusalema, ka ya go itsanye le Kefase, ka tlhola nae malatsi a le lesome le botlhano.*

*Mme ka se ka ka bona ope o sele wa baaposetole, fa e se Jakobe monnawe Morena."*

Bagalatia 2:2,

*"Ka bo ke tthatloga ka tshenolo; ka baya fa pele ga bone Mafoko a a Molemo, a ke a rerang mo go Baditšhaba; mme ya bo e le kwa thoko fa pele ga ba ba itsegeng fela, gore e se re kgotsa ka fitlhela ka bo ke sianela lefela, kgotsa ke ne ke sianetse lefela."*

Bagalatia 2:6-9,

*"Mme bone ba ba neng ba kaiwa ba le sengwe, (sepefela se baneng ba le sone, (le fa ba ka bo ba ne ba le eng, e be e se sepe mo go nna; Modimo ga o amogele bomangmang jwa motho:) ka re, bone ba ba itsegeng ga ba a ka ba nthusa ka sepe:*

*nnyaa; e a re ba fitlhela ke neetswe Mafoko a a Molemo a ba bokgola, fela jaaka Petere o ne a neetswe Mafoko a a Molemo a bogwera:*

*(Gonne yo o baakantseng Petere, a mmakanyetsa boaposetole jwa bogwera, le nna o mpaakanyeditse go ya kwa go Baditšhaba:)*

*E rile ba lemoga tshegofatso e ke e neilweng, Jakobe, le Kefase, le Johane, ba ba itsegeng fa e le maotwana, ba neela nna le Barenabase diatla tsa bolekanane, gore re ye kwa go Baditšhaba, mme bone ba ye go ba bogwera."*

Baroma 11:13,

*"Ke bua le lona ba lo leng Baditšhaba; e re ka ke le moaposetole wa Baditšhaba, ke tlotla tirelo ya me."*

Paulo o ne a simolola kereke ya kwa Efeso ka nako ya ntlha ya lekgolo. Mo go re kgontsha gore re re Paka ya Kereke ya Baefeso e simolotse ka ngwaga wa 53 A.D (morago ga lesa la ga Jeso keresete).

Mokgwa wa gagwe wa thero o ne wa nna sekai mo barongweng ba ba neng ba latela, gape o sekai mo morering mongwe le mongwe wa nnete wa Modimo, lefa entswa ba sa kake ba ka fitlha mo seemong sa seporofeso sa ga Paulo. Bodiredi ja ga Paul bone bona le ntlha tse tlharo mme ke tse di latelang:

Santlha, Paulo o ne a feletse a setse boammaruri ja Lefoko. Ga a ise a ako a fapoge mo go Lone go sa kgathalesege ditlamorag. Bagalatia 1:8-9,

*"Jaaka re buile gale, ke bile ke bua jalo gape ka re, Fa motho mongwe a lo rerela Mafoko a a Molemo a sele, kwa ntle ga a lo a amogetseng, a a hutsege.*

*Jaaka fa re setse re buileng, jaaka ke bua gone jaanong, Fa motho mongwe a lo rerela Mafoko a a Molemo a sele, kwa ntle ga a lo a amogetseng, a a hutsege."*

Bagalatia 2:11,14,

*"Mme e rile Petere a fitlha mo Antioke, ka mo ganetsa mo matlhong, ka a fitlhelwa a le molato."*

*"Mme e rile ke fitlhela ba sa sepela ka tshiamo, ka fa boammaaruring jwa Mafoko a a Molemo, ka raya Kefase fa pele ga bone botlhe ka re, fa wena yo o leng Mojuta, o tshela jaaka Baditšhaba, e seng jaaka Bajuta, o patelela Baditšhaba jang gore ba tshele jaaka Bajuta?"*

BAKORINTHE 14:36-37,

*"Eng? A lefoko la Modimo le simogile la tswa mo go lona? Kgotsa a le tletse lona lo le losi?"*

*Fa motho mongwe a ithaya a re ke moporofeso, kana ke wa semowa, a ke a ele tlhoko dilo tse ke di lo kwalelang, gore ke ditaetso tsa Morena."*

Elathoko gore Paulo one a sa ithulaganya, mme o ne a eteletswe pele ke Mowa wa Modimo, jaaka ka fa Modimo a neng a bereka botshelong ja ga Moshe gore a etelele Baiseraela go tswa mo Egepeto. Lekgotla la Jerusalema ga le ise le ke le kobe Paulo , le fa e le gonna le thata epe kana taolo mo go ene. Modimo, e leng Modimo a le esi, ke ene yo oneng a mo roma gape le go mo etelela pele. Paulo e ne ese motho wa batho, mme wa Modimo. Bagalatia 1:1,

*"Paulo, moaposetole,( yo o sa bewang ke batho, le fa e le ka motho, fa e se ka Jesu Keresete le Modimo Rara, o o mo tsositseng mo baswing:)"*

Bagalatia 2:3-5,

*"Mme le fa e le ene Tito yo ke ne ke na nae, e le Mogerika, ga a a ka a pateletswa go rupisiwa:*

*Mme ka ntlha ya bakaulengwe ba e seng bone, ba ba lerilweng ka bonokwane, ba tla ka sephiri go nna ditlholwa gmo kgololesegong ya rona e re nang le yone mogo Keresete Jeso, gore ba tle ba re tsenye mo botshwarong:*

*Mme mo go bao ba reneg ra ba fa sebaka ka go ba ikokobeletsa, nyaa, le fa ele ka nako epe, gore; gore boammaaruri ja Efangeli bo nnele ruri mo go lona."*

Sa bobedi, bodiredi ja gagwe bone bo na le maata a Mowa, ka jalo bo bonafatsha Lefoko le le builweng le lele kwadilweng. I Bakorenthe 2:1-5,

*"Nna bagaetsho, e rile ke ya koo go lona, ka bo ke sa ye ka bontle jwa puo, le fa e le jwa botlhale, ke lo bolelela bosaitsiweng jwa Modimo.*

*Gonne ke ne ke ikaeletse gore ga nketla ke itse sepe mo go lona, fa e se Jesu Keresete, le ene a bapotswe.*

*Ka nna le lona ke le mo bokoeng, le mo poifong, ka throromo e kgolo.*

*Puo ya me le go rera ga me, ga se ka ga ema ka mafoko a a mafatshwa a botlhale, fa e se ka tshupetso ya Mowa, le ya nonofo:*

*Gore tumelo ya lona e se ka ya ema mo botlhaleng jwa batho, fa e se mo nonofong ya Modimo fela."*

Ditiro 14:8-10,

*"Mme kwa Lusera ga bo go dutse monna mongwe yo o palelwang ke dinao, o sa le a nnana a sa tswa sebopelelong sa ga maagwe, yo o iseng a ke a tsamaye gope ka dinao:*

*Ene yo, a utlwa Paulo a bua: yo e rile a tsepega matlho mo go ene, a fitlhela a na le tumelo ya go fodisiwa,*

*A bua ka lentswe le le godileng a re, Ema ka dinao, o thokgame!" Mme a tsapoga a tsamaya ka dinao.*

Ditiro 20:9-12,

*"Ga bo go dutse fa fesetereng lekau lengwe le le bidiwang Eutiko, yo o neng a ribela mme a tshwarwa ke boroko jo bogolo; mme ka gone Paulo one a rera ka lobaka le le leele, o ne gosomana ka boroko, mme a wela fa fatshe a tswa kwa ntlong ya boraro e e kwa godimo, mme ba mo ba mo kuka gotswa foo a sule.*

*Mme Paulo a fologa, a mo pagama fa godimo, a mo tlamparela, a re, Lo se ka la tshjwenyega, gone o santse a na le mowa mo go ene."*

*Ya re a sena go tihatloga, mme a ngatlhogantse senkgwe, e bile a jele, mme a buile ka*

*lobaka le le leele, go fitlhelelaletsatsi la moso o o latelang le thaba, mme a tloga a tsamaya.*

*Mme ba tlisa mosimane a tshedile, mme ba gomotsega thata."*

Ditiro 28:7-9,

*"Go ne mo bonno joo go ne go na le dithoto tsa kgosi ya setlhaketlhake, yo o neng a bidiwang Pubelio; yo oneng a re amogela, mme a re fa boroko malatsi a a mararo.*

*Mme ga ta nako ya gore rraagwe Publius a lwale bolwetse ja letshoroma le mala a tshabisang a na le madi: mme Paulo one a tsena kwa go ene a mo baya diatla a mo fodisa.*

*Ya re go sena go dirwa jalo, ba bangwe ba ba nang le malwetse mo setlhakeng ba tla, mme ba fodisiwa."*

II Bakorinthe 12:12,

*"Ruri ditshupo tsa moaposetole di ne tsa dirwa mo go lona ka bopelotelele jotlhe, ka ditshupo le dikgakgamatso, le ditiro tsa nonofo."*

La boraro, bodiredi jo Modimo a neng a bo mo neile bo ne bo na le maungo a eneng e le bosupi. II Bakorinthe 12:11,

*"Ke dule seeleele; ka ntata ya gore la bo le pateletsa mo go jone, ke ne ke tshwanetse ke go akgolwa ke lona: gonnega ke kwa tlase ga baaposetole ba bagolo, le fa ke se sepe."*

I Bakorinthe 9:2,

*"Le fa nka bo ke se moaposetole mo go ba bangwe, mo go lona gone ke ntse jalo; gonne ke sone sekano sa boaposetole ja me mo Moreneng. "*

II Bakorinthe 11:2,

*"Gonne ke le fufagalela ka lefufa la semodimo: gonne ke ne ke lo beeletse monna a le mongwe fela, gore ke tle ke le neele Keresete le le kgarebane e e itshekileng."*

*Paulo ke e ne yo o neng a tsisa matshwititshwiti a dinku eleng Baditshába; o ne a di fepa adifa dijo, mme a di tlhokomela, go fitlhelela di ungwa maungo a tshiamo gape di ipaakanyeditse go ya go kopana le Morena jaaka monyadiwa wa Baaditshába.*

Ka nako ya ga go fiwa Tshenolelo, go ya ka fa ngwaong, Paulo o ne a setse a sule e le moswela tumelo, mme Johane o ne a tsweledisa mo maemong a gagwe jaaka Paulo a ne a dirile ka malatsi a bodiredi ja gagwe. Leso la ga Paulo, pele ga Tshenolo e fiwa, ga go latofatse ntlha ya gore e ne e le moromgwa wa Kereke ya Paka ya Efeso, gonne moromgwa wa paka nngwe le nngwe, ke ene a laolelang Modimo paka eo ka bodiredi ja tshupo ya Lefoko, go sa kgatlhalesege gore otsile leng a bo a tsamaya leng. Paulo e ne ele e ne motho yoo.

### **Toropo Ya Efeso**

Toropo ya Efeso e ne nngwe ya ditoropo tse di kgolo tsa Asia. Gantsi e ne e bidiwa toropo ya boraro ya tumelo ya Sekeresete, Jerusalema e e ya ntlha, le Antioch e le ya bobedi. Ene e le toropo e e humileng thata. Goromente e ne e le ya Roma mme puo e ne e le Segerika. Baithuta ditso ba dumela gore Johane, Maria, Petere, Andrew le Filipino bothe ba ne ba fitlhwa mo toropong e ntle e. Paulo, yo o neng a simolola tumelo ya nnete mo toropong e, o ne a nna modisa fa lobaka la dingwaga tse tharo; mme e ne e re fa a seyo fa letsomaneng o ne a tswelela ka go rapela, a ntse a di thokometse. Timotheo e ne e le mobishopo wa ntlha wa yone. I Timotheo 1:1-3,

*"Ke nna Paulo, moaposetole wa ga Keresete Jesu ka fa taolong ya Modimo Mmoloki, le Morena Jesu Keresete, Yo eleng tsholofelo ya rona;*

*Ke kwalela Timotheo, ngwanake ruri mo tumelong, ka re: A go nne Tshegofatso, le kutlwelobothoko, le kagiso, tse di tswang Modimong Rara le Keresete Jesu Morena wa rona.*

*Jaaka ke go laile, ka re, o tle o sale mo Efeso, jale ka ke ya Maketonia, gore o tle o laye batho bangwe, gore ba se ka ba ruta ka thuto e sele."*

Leina tota la Efeso le na le kao ya leinagoboka e e gakgamatsang ya, "Go ikaelela", le "Go iketla". Dikeletso tse di kwa godimo tsa paka e Paka e ene ya simolola ka dikeletso tse di kwa godimo tse di neng di tletse ka Mowa o o Boitshepho, "eleng boteng ja Modimo", fa ba neng ba ne ba ikemisedi go sala pitso e e kwa godimo ya Modimo, ba ne ba simololana go repisa go nna ka tlhwaafalo. Bane ba simolola go tlhoka go tthagafalela go sala Jesu Keresete go ne ga simolola ga itshupa jaaka bothodi ja gore mo dipakeng tse di latelang kereke e tla wela kwa tlase fela thata e tsene mo seemong se se bosula fela



taha sa "boteng ja ga Satane". Kereke e ne e setse jaanong e iketlile gape e fapogile. Paka e ne e setse e kgeloga. E ne e setse e tlogetse lerato la ntlha. Peonyana e e neng e jadile mo Pakeng eo ya Efeso letsatsi lengwe tla gola go nna mowa o maswe go fitlhelela dinonyane tsotlhe tsa lewapi tse di bosula di elama mo dikaleng tsa sone. Se tla nna ekare ga se na molato go ya ka tlhaloganyo ya setho setlhatshana seo se iponatsa mo go Efa yo Moshá ( Kereke e e ntshá) mme gone foo o tla tsiediwa ke Satane. Paka ya Efeso e ne ya mo montsha monyetla wa go bona se Modimo a seratang, mme o ne a fenyá ka nakwana, mme o ne a iketla, mme ka nako yone eo e go neng go sena yo o tlhokometseng Satane o ne a jala peo ya tshenyo e e feletseng.

Tumelo ya Efeso tota e tshwantsha kereke ya paka ya ntlha gape e thoma sekao mo dipakeng tse di tla latelang. Selo sa ntlha, tempele e ntle thata ya ga Diana, e e nang le dingwaga tse di ntsi e agilwe, mo dikgotlatshekelong tse di tshabegang tsa kago e go beilwe setshwantsho sa ga Diana se se phatsimang thata sele mo ponstheng monthong a ka sekeng a kanye go phatsima ga sone. Setshwantsho se se ne se sa tshwane le tse dingwe tse di mo ditempeleng tse dingwe tse a di laolang. Mo go tse dingwe o ne a tshwantshitswe e le sehlakantswe se se sa bopegang s ese neng sa nwela mo legong le le neng la dirisiwa go mo betla. Mme mabogo a gagwe a ne a dirilwe ka ditshipi. Selo se se supa mowa wa boganetsakeresete o o neng wa gololwa mo pakeng ya ntlha. Ono wa gololwa gone koo mo bathong, mme o ne wa seka wa tsaya sebopo sepe gore o seka wa lemogwa ke batho. Mme mabogo a mabedi a tshipi a ne a supa gore e ne e le maikeelelo a gagwe go thubaganyaa nyeletsa tiro ya Modimo jaaka a ne a dira ditsela tsa go tsenelela. Mme ga go lebe go gona le ope yo mo lemogang kana se a neng a se dira. Mme letsatsi lengwe ba tla lemoga, fa ka mabogo ao a tshipi 'ditiro tsa gagwe' di ne tsa fetoga tsa nna dithuto', mme thuto e e ne ya nna molao wa pusokgolo.

Tsamaiso ya tirelo ya tempele le yone e senola se thata. Selo sa ntlha botlhe e ne e le baopafadi. Boperesita jo bo moopa bo ne ba supela pele boopa ja batho ba ba neng ba fapoga go tswa mo Lefokong, ga batho ba ba neng ba bolela gore ba itse Modimo mme ba le kgakala le Lefoko ba ba nang le botshelo jo bo moopa jo bo tshwanang le jamotho yo o moopa. Sa bobedi, mo tempeleng e gone gona le baperesita ba basadi ba ba iseng ba kopane le banna, ba ba neng ba dira ditiro tsa tumelo mo tempeleng. Se se ne se supa letsatsi le dipopego, tsa dinwaokobamelo le ditiro, tse di neng tsa tsaya maemo a Mowa o o Boitshepho mme ga emisa go bereka ga Mowa o o Boitshepho mo tempeleng ya Modimo. Yo o neng a okametse e ne ele moperesita yo mogolo, e le motho yo o nang le maata a sepolotiki le thotholetso ya sepolotiki mo bathong, a supa se se sentseng se tswelletse ka go diragala, lefa se sa bonale, ke gore, kereke e gaufi le go nna kafa tlase ga boeteledipele ja motho, yo onang le dithulaganyo le dikeletso tsa setho mme puo ya gore "go bua Mowa o o Boitshepho" e tla bo e sa tlhole e le teng. Mme botlhe ba e leng balatedi ba tempele e tla bo ele malata a a senag boikgethelo fa ese go obamela boeteledipele ja tumedi ya tempele e. Se seka tswa se raya eng, mme go tla tla letsatsi le baruti dipurapura, ba ba logang maano a sepolotiki, ba thusa puso, mme ba emisetsa Lefoko le Mowa o o Boitshepho ka dithuto motheo tsa seheitane, le boeteledi ja setho, bo tla dira phuthego makgoba, fa baeteledipele ba nna le dikhumo mme ba ipele ka go ijesa monate mo go makgaphila, mme batho ba baneng ba tshwanelwa ke go direlwa go ya ka Modimo, jaanong ba nnile malata.

### **Jeso, Barongwa Ba Gagwe Le Kereke**

Tshenolo 2:1,

*"... Dilo tse di ne tsa buiwa Ke Ene Yo o tshotseng dinaledi tse supa mo seatleng sa gagwe sa moja, yo o tsamayatsamayang mo gare ga ditlhomu tsa dikeresese."*

Yo ke Ene Yo neng ga buiwa ka Ene gatwe, Ene Jeso yo o ke Morena gape ke Keresete.' Ke Yoo foo, Yo eleng Ene FELA Morena Modimo Mothatayotlhe, mme kontle ga gagwe ga gona ope yo mongwe. Ke yoo foo, Mmoloki ("... poloko ke ya Morena", Jona 2:9) a tsamaya fa gare ga dikereke mo go tsamayeng ga dipaka tse supa. Se a neng a le sone mo pakeng ya ntlha, O sone mo dipakeng tsotlhe. Mo modumeding mongwe le mongwe, Ke Jeso Keresete yo o tshwanang, maabane, le mo letsantsing leno, le ka bosakhutleng. Se A se dirileng lantlha O ntse o tswelletse ka go se dira, mme o tla tswelela ka go se dira.

Jaanong le tla lemoga gore Jeso o tsamaya mo magarng ga dikereke tsa Gagwe a le nosi. Ga gona ope yo mongwe yo o na le Ene. Ga gona ope yoo ka kgonang go bo a na le Ene foo, ka gonne Ene ke ene Ale nosi yo o neng a mo (eleng Kereke ya Gagwe) tsisaetsa poloko, gape o rekototse kereke ya ka madi a Gagwe, ke mong wa Gagwe. Ke Morena gape ke Mong wa Gagwe. Kereke ya Gagwe e mo fa kgalaletso yotlhe mme kgalalelo eo ga A ketla a e tlhakanela le ope. Ga gona mopapa le Ene. Ga gona mobishopomogolo le Ene. Maria, yo e leng mmaagwe wa mmele wa setho selefatshe, ga a na nae. Ga a bue a ba a retologela ko go Rara, gonne ke Rara. Ga a retologe a ba a fa Mowa o o Boitshepho ditaello, gonne ke Modimo, eleng Mowa wa bosakhutleng, gape ke Botshelo ja Gagwe jo bo elelang le go tebatebang mo kerekeng o fa kereke botshelo, mme ntle le Ene go ka se ke go nne le bothselo. Poloko ke ya Morena.

Gone go sena ope yo o neng ana le Ene fa a ne a tsamaya mo bogaleng ja leubelong la molelo. Ene e se yo mongwe, mme e ne e le Ene Yo o neng a papolwa mo sefapanong mme a neela madi a Gagwe. Ke Ene Mosimolodi le Mofeleletsi wa tumelo ya rona. Ke ene nAlefa le Omega wa poloko ya rona. O re beeditwe mme eseng ope. Kereke ga se yone mong a rona. Re ba Gagwe. Lefoko la Gagwe ke molao. Dithuto tsa metheo, melao motheo ga di na karolo mo go rona. Ee, ke Jeso ALE ESI Yo o tsamayang mo magareng ga dikereke. Ke Modimo mo go ene (kereke), yo a dirang se Mo itumedisang. Le seka la lebala seo. O na le botsalano bo le bongwe le Modimo mme Modimo ona le botsalano bo bongwe le wena - jone ke JESO, mme JESO ALE ESI.

Koo o na le dinaletsi tsee di supa mo letsogong la Gagwe la moja. Letsogo la moja kana legetla le supa maatla le taolo ya Modimo. Pesalema 44:3,

*"Gonne ga ba a ka ba tsaya lefatshe go le rua ka tšhaka ya bone, le gone letsogo la bone ga le a ka la ba boloka: fa e se ka seatla sa Gago se segolo, le letsogo la Gago, le lesedi la sefatlhogo sa Gago, ka gobo o le ntlheng ya bone."*

Mo letsogong leo la moja la maatla go na le dinaledi tse supa, tse, go ya ka Tshenolo 1:20, ke barongwa ba ba supa. Se se supa gore maatla le taolo ya Mosimo di sala barongwa ba Gagwe mo pakeng nngwe le nngwe. Ba tsamaya ka molelo le maatla a Moya o o Boitshepho ka Lefoko. Ke dinaledi gonne ba phatsimisa lesedi. Lesedi le ba le phatsimisang ke lesedi la Gagwe. Ga ba na lesedi ka bobone. Ga ba tukise molelo o eleng wa bone gore batho ba tsamaye mo ditlhaseng tsa one. Isaia 50:11. Go bosigo, ke gone fa dinaledi di bonalang. Ke bodigo ja lefifi la sebe, gonne botlhe (le lefatshe lotlhe tota), ba leufile gape ba tsewetse ka go tlhela kgalalelo ya Modimo. Baroma 3:23.

Barongwa ba ba ba supa ba itsese batho Modimo. Yo o ba amogelang, o amogela Ene Yo o Mo rumileng. Johane 13:20. Ba bua gape ba dira ka taolo ya Gagwe. O ba eme nokeng ka maata otlhe a BoModimo. Matthaio 28:18-20,

*"Mme Jeso a tla a bua le bone , a re, MAATA OTLHE a neelwe NNA kwa legodimong le mo lefatsheng."*

*Ke gone tsamayang, lo dire merafe yotlhe barutwa, lo ba kolobetse mo ineng la Rara, le la Morwa, le la Morwa o o Boitshepo:*

*Lo ba rute go tlhokomela dilo tsotlhe tse ke di lo laoletseng: mme bonang, ke NA LE LONA KA MTLHA YOTLHE, le go ya bokhutlong jwa lefatshe."*

Jalo ke ba foo, ba tletse ka Mowa o o Boitshepho le tumelo, ba na le molelo wa Modimo, ba tshegeditse Lefoko la nnete, mme foo O a ema a ba a ba Ema nokeng. Mme akanya ka seo, ga gona modumedi wa paka epe yo o thokang go lela mo pelong ya gagwe, "Oo, e kare ke kabo ke ne ke le teng ka paka ya ntlha fa baaposetolo ba ne ba romiwa." Ga go thokafale gore motho a lebe ko go se se diragetseng kwa morago. LEBELELA KWA GODIMO! Bonang Ene Yo le gompiano a tsamayang mo gare ga dikereke ka dipaka tsotlhe. Bonang Ene Yo o tshwanang maabane le letsatsi leno, le ka bosakhutleng; gape yo o sa fetogeng ka totatota kana ka ditsela tsa Gagwe. Fa ba le babedi kana ba le bararo ba kopaneng ka Leina la Gagwe, foo o tla nna teng magareng ga bona! Eseng fela mo magareng ga bone jaaka molebi yo o iketileng, kana jaaka moengele yo o gatisang; mme foo o eme foo a bontsha se Aleng sone - eleng Botshelo le Motshegetsisi le Monei wa dimpho tsotlhe tsa kereke. Halleluja!

*Yo o tsamayang mo gare ga dikerese tsa gauta tse supa."* Mafoko a bothokwa jang fa a lebelelwa ka fa Lefokong la Modimo, le le Mo kaya e le " Keresete Yo o leng Botshelo ja rona".\* Gonne Keresete, ka tota, ke botshelo ja kereke. Kereke ga e na botshelo bope jo bongwe. Kontle ga Gagwe kereke ke mokgatlho wa sedumedi, e le fela kokoano e e senang mosola ya batho. Fela jaaka setobo se ka kgabisiwa ka manyedinyedi a a phatsimang thata e sala fela entse e le setopo, go sa kgathalesege gore mananeo ka gagwe (kereke) le se e ka kgonang go atlega ka sone, ntleng le Keresete le yone ke setopo. Mme fa Keresete ale mo magareng ga kereke, a e neela thotholetso, e nna "Mmele wa Ggawe o o itumedisang fela thata, botlalo ja Gagwe bo boneng ja tlala Gotlhe." Mme gone mo oureng e O tsamaya mo magareng ga setlhomong sa kerese ya gauota ya paka ya bofelo. Se a neng aAe sone jaaka fa a ne a tsamaya mo pakeng ya ntlha, Ontse o sone le mo pakeng e ya bofelo. Jeso Keresete O TSHWANA, MAABANE, le TSATSI LENO le ka BOSAKHUTLENG.

*"Dithomo tsa gauta tsa dikerese."* Lefoko mo go Ekesodo 25:31, la re,

*"O dire setlhomong sa dipone ka gauta e e PHEPA; ka gauta e e papetlilweng ka noto, e bong marago a sone, le thito ya sone; dinkgwanyana tsa sone, le dikgolokwane tsa sone, le dithunya tsa sone, a di nne gauta nngwe fela naso e sa kgaogana."*

Kereke ya nnete ya ga Jeso Keresete, eleng monyadiwa, e tshwantshanngwa le gauta e e PHEPA. Tshiamo ya gagwe (monyadiwa) ke tshiamo ya Gagwe (Jeso Keresete). Dikarolo tsa gagwe (monyadiwa) ke dikarolo tsa Gagwe tsa kgalalelo. Se a (monyadiwa) leng sone se fitlhelwa mogo Ene. Se Aleng sone

, o (monyadiwa) o tshwanetse go se phatsimisa ka go se bonagatsa. Se A leng sone, o (monyadiwa) tshwanelwa ke go se bonagatsa. Ga gona molato mo go ene (monyadiwa). O (monyadiwa) tletse kgalalelo mo teng le kwantle ga gagwe. O (monyadiwa) tiro ya Morena go tswa kwa tshimologong go fitlhelela kwa phelelong, mme ditiro tsotlhe tsa Gagwe siame ka boitekanelo. Tota ebile mo go ene (monyadiwa) go phuthetswe gape go bonagala botlhale jo bo sa khutleng le maikaelelo a Modimo. Motho o ka tlhaloganya seo jang? Motho o ka go tlhaloganya jang it? Le fa re kase ke re kgone go tlhaloganya seo, re ka go amogela ka tumelo, gonne Modimo o go buile.

Mme ga se fela gore ke sethomo sa gauta sa kerese, ke sa gauta e e PEPETILWENG. Gouta e e pepetilwe e betilwe ka seatla, go ya ka thulaganyo e e neilweng ke Mowa o o Boitshepho. Kontle ga Morena le Mong wa gagwe, eleng Jeso Keresete, a go kile ga nna le bangwe batho ba ba kileng ba phepafadiwa jaaka monyadiwa wa ga Jeso Keresete? E le ruri o feleletsa dipodiso tse Keresete a neng a di sadisa. Ditsagagwe di gapilwe. Botshelo ja gagwe bo mo kotsing. O tswana le dinku tse di isiwang sebolaelong. O nna fela a bolawa mo letsatsing lotlhe. O sokola thata, mme mo gosokoleng mo gotlhe ga a ganane, le fa e le go sokodisa ba babgwe. Monyadiwa yo wa ga Keresete ona le tshwanela ya Efangeli. Mme gauta e kgona go bopega mothogo, fa kgotlho yone e ka robega ga e pepetwa, gauta e ya Modimo eleng monyadiwa e tla emela dipodisego ka lebaka la go tshela Morena, ga a obamele, ga ba kgobege marapo, ga gona yo o ka ba nyeletsang, mme diteko tsa botshelo di ba bopa go nna selo se se ntle le se itumedisang ka bosakhutleng.

### **Keresete o baka ba Gagwe.**

Tshenolo 2:2,3,

*"Ke itse ditiro tsa gago, le letsapa la gago, le bopelotelele jwa gago, le ka fa o sa rateng batho ba ba bosula ka teng, le jaaka o lekile ba ba ipitsang baaposetole, mme e se bone, mme wa fitlhela e le batsietsi fela;*

*Mme o na le bopelotelele, wa nna wa itshoka, ka ntlha ya Leina Lame, mme wa bo o ise o lape."*

Go gontle jang gore Mmoloki a ba a baka le go akgola bana ba Gagwe. O thokometse boitshwaro jo bo siamemng ja semowa. O itse gore ke batho ba ba dirang diphoso , mme ga A goelele a le nna kgathanong le diphoso tsa bone. A seo ga se se tshwanang le Morena? O itse ka fa a ka re kgotlhatsang ka teng mo dilong tse di siameng le gore kganela gore re tsene mo dilong tse di sa siamang. Rotlhe re tla ithuta polelo e e siameng fa ya tsamaiso ya kereke le malapa a rona. Mme se se molemo le go feta, rotlhe re ka ithuta plelo e e siameng ka gore Modimo o bereka le mongwe lemongwe wa rona ka tsela yone e tota. Le seka la kgobega marapo, Moitshepi wa Modimo, gonne ga se gore Modimo ga a na tshegofatso mo e leng gore o ka lebala ditiro tsalerato tsa lona. Sepe fela se re se dirang, le fa e le gone go siela mongwe kopi ya metsi a a tsididi, go na le poelo le tshegofatso gotswa ko Moreneng.

*"Ke itse ditiro tsa lona, le tapiseng, le bopelotelele ja lona."* Jaaka fa a tsamaya fa gagre ga kereke ya Gagwe, O itse thoko dipogisego tsa batho ba Gagwe, gape o a kgatelele. Jaaka ka nako ya bokgoba ko Egepeto e rila a utlwa dilelo tsa bone, Ene Yo sekeng a fetoga o ntse o utlwa dilelo tsa ba ba gateletsweng jaaka fa A tsamaya magareng ga bone. Lone lefoko tota, ditiro, go supa tapisego e e bakwang ke kgatelele. Batho ba Modimo ga ba berekele Ene fela mo tirong ya lorato, mme ba bogisega ka boitumelo ka lebaka la gagwe. Ba rwala jokwe ya gagwe ka bopelotelele. Paka e ya ntlha e ne ya nna le pogisego e kgolo. E ne ya tshwanelwa ke go bereka ka thata go rera Lefoko la Modimo le go gasa boammaruri. Pitso ya bone e e kwa godimo mo botshelong ya go direla Modimo, mme ga ba ne ba latlhegetswe ke tsolofelo ba ne ba nna pelotelele mme ba bo ba neela tshotlhe mo go Ene Yo o solofeditseng puseletso e e sa feleng kwa legodimong ka nntata ya se baneng ba se ineela mo lefatsheng ka lebaka la Gagwe.

Ke akanya gore re eme gone fa mme ra bo re lebelela ntlha ya gore batho ba Modimo ba sale ba ntse ba tla ba bogisiwa gape ba tla tswelela ba bogisiwa. Le itse gore Genesise ke lokwalo la tshimologo, mme se le se bonang se se simologane foo se tla tswelela go ya go tsena ko go Tshenolo mme ga se ketla se fetoga. Ke gone foo re bonang fa Kaine a neng a bogisa gape a bolaya Abele gonne o ne a kgathile Modimo. Gone foo re bona sethswantsho seo mo morweng wa ga Aberahame wa senama, eleng Ishimaele, yo o neng a ikgatha le go lwantsha morwa wa tsholofelo, eleng Isake. Mme go ne go na le Isau, yo o neng a tlhoile Jakobe gape a ne a ka bo a mmolaile, ga e ne e se ka Modimo a tsenelela. Mo Lekwalong la Tesesemente e e ntshá re fitlhela Jutase a rekisa Jeso, fa ditaello tsa nako ya lekgolo la ntlha la dingwaga, di ne tsa leka go nyeletsa badumedi ba nako ya pele. Bana ba lefatsheng le, ba ba laolwang ke diabole, ba tlhoile bana ba Modimo ba ba laolwang ke Mowa wa Modimo.

Go sa kgatelele sege ka fa Mokeresete a ka siamang le ka fa a ka tshegetsang Lefoko la Modimo fa pele ga morafe, le ka fa a ka nnang tshegofatso ka teng mo go mongwe, a itaya sefololetse mme a siame, ga a ka simolola a bolela ka fa Keresete e le Mmoloki wa gagwe le go lemoga tirelo ya dineo tsa Mowa o o Boitshepho tsa diteme, seporofeso, diphodiso le dikgakgamatso, mme o tla kgalwa. Mowa wa

lefatshe le o tloile Mowa wa Modimo, mme ee ga o ketla o fenya Mowa wa Morena, o leka go nyeletsa sedirisiwa se Mowa wa Nnete o nnang mo go sone.

Dipogiso le diteko di twaelesegile, gape ke karolo ya botshelo ja Mokeresete. Gona le selo se le sengwefela se ka se dirang ka tsone. Neela tsotlhe Modimo, o seka wa athola, mme o tlogelele ditiro tsa bone le katlholo mo go Ene.

*"Le ka fa o sa rateng batho ba ba bosula ka teng, le jaaka o lekile ba ba ipitsang baaposetole, mme e se bone, mme wa fitlhela e le batsietsi fela."* Batho ba ba BaEfeso ba ne ba dumela gore batho ba Modimo ba tshwanelwa ke go nna boitshepho. Go ya ka temana e ba ne ba tsaya dikgato go tshegetsa mmele gore o seka wa nna le pidisetso ya sebe. Go ne go setse gona le bosupi jo bontsi ja tshimologo ya go thanogela Lefoko la Modimo. Sebe se ne se setse se tsene mo kerekeng. Mme ba ne ba obamela mafoko a ga Paulo ga a ne a ba raya a re ba ntshe dilo tse di bosula magareng ga bone. E ne e le batho ba ba neng ba ikgaphile. Bane ba tswa ko lefatsheng, mme jaanong ba ne ba sa kake ba letelele lefatshe le tsena mo magareng ga bone. Bane ba sa letelele sebe mo kerekeng. Botshelo jo bo boitshepho e ne e se polelo fela mo go bone kana polelo fela; ene e le tsela ya botshelo.

*"Le ba lekile bone ba ba reng ke baaposetolo, mme e se bone, mme le fitlhetse e le baaki."* Hei, se o ke bua mafoko a a sareng sepe fela. *"Le ba lekile bone ba ba ipitsang baaposetoloi."* A eo ga se go abelela? Ke e fe teta e batho ba nang le yone go leka bao ba ba ipitsang baaposetolo? Mme ba ba leka jang? Oo, ke rata se. Ke se fano mo go Bagalatia 1:8,

*"Le fa e ka bo e le rona, kgotsa e le moengele yo o tswang legodimong, fa a ka lo rerela mafoko a a molemo a sele, kwa ntle ga a re (setseng )re le a reretseng, a a hutsege. "*

E ne e le baaposetolo ba ba neng ba tsa Lefoko la matlhommo ko bathong. Lefoko leo la matlhommo le ne le ka seke le fetoge, le fa ele khuto kana letshwao la thaladi la lone. Paulo o ne a itse gore e ne e le Modimo Yo o neng a bua le ene jalo a ba a re, *"Le fa ke ka tla mme ka bo ke leka go fa tshenolelo ya bobedi, ke leka go fetola go le gonnye go tswa mo go se ke setseng ke se filwe kwa tshimologong, le nna mme ke hutsege."* Le a bona, Paulo o ne a itse gore tshenolelo ya ntlha e ne ele ya ya nnete. Modimo ga akake a fa tshenolelo ya ntlha, a ba a fa gape le tshenolelo ya bobedi. Ga a ne a dirile jalo, O tla bo a fetola mogopolo wa Gagwe. O kgona go fa tshenolelo le go e oketsa, jaaka a ne a dira kwa Tshimong ya Etene fa A ne a solofetsa Peo ya mosadi, mme go tswa foo a ba a laola gore Peo e tshwanelwa ke gotla ka Aberahame, mme gotswa foo a ba a re e taata ka lesika mo go Dafite. Mme e ne e le tshenolelo e e tshwanang. Go ne ga fa batho tshedimosetso e e oketsegileng go ba thusa go e amogela le go e tshaloganya. Mme Lefoko la Modimo ga le kake la fetoga. Peo e tsile fela jaaka e tsenotswe. Halleluja. Mme ra bo re lebelela se baaposetolo bao ba neng ba se dira. Ba tsile ka lefoko le e leng la bone. BaEfeso bao ba ne ba itse gore Lefoko jaaka Paulo a ne a le rutile. Bane ba tletse ka Mowa o o Boitshepho ka go beiwa diatla ba rapelelwa ke Paulo. Bane ba lebelela baaposetoloi ba ba maaka bao mo matlhong mme ba re, *"Ga o bui se Paulo a se buileng. Jalo he, o moaposetoloi wa maaka."* Oo, seo se tukisa pelo yame. Boelang mo Lefokong! Ga se lona ba le lekang moaposetolo, le moporofeso le morutintsi, KE LEFOKO LE LE BA LEKANG. Lengwe la malatsi a go tsile go tla moporofeta wa Kereke ya Paka ya Laodikia mma le tla itse fa e le gore ke ene wa mmatota yo o rometsweng gotswa kwa Modimong kana nyaa. Ee o tla dira jalo, gonne ga e le gore ke wa Modimo O TLA NNA MO LEFEOKO LEO KA TOTA JAAKA MODIMO A LE FILE PAULO. GA A KAKE A FAPOGA A TSWA MO LEFOKONG LEO KA NAKWANA, LE FA E LE LETLHASEDINYANA. Mo pakeng eo ya bofelo, fa go tla bo go na le baporofeta ba maaka ba ba ntsi ba ba tla tlang, le lepe le bone ka fa ba tswelelang ba le bolelela gore ga le sa ba dumele le se ba se buang, le tla latlhega; mme ga MOPOROFETA WA NAKO YA BOFELO a tla, ga e le gore kannete ke ene moporofeta yoo, o tla bo a nna ka go goa a re, *"Boelang ko Lefokong e seng jalo le latlhogile."* Ga a kake a aga mo tshenolelong ya sephiri kana thanolo, mme o ka e aga mo Lefokong. Amene, le Amene!

Baaposetolo ba ba maaka ke diphiri tse di thokofatsang tse Paulo a neng a bua ka bone. O ne a re, *"Ga ke setse ke tsamaile ba ta leka go tla le go bolelela gore ba na le tshenolelo e e tshwanang; mme maikaelelo ga se go le thusa, mme ke go le senya."* Ditiro 20:27-32,

*"Gonne ga ke a ka ka boifa go lo bolelela kgakololo yotlhe ya Modimo."*

*Lo itise, lo bo lo dise letsomane lotlhe, le Mowa o o Boitshepo o lo dirileng baokami ba lone, gore lo fepe phuthego ya Modimo e a e rekileng ka madi a Gagwe.*

*Ke a itse fa e tlaa re ke sena go tsamaya, go tlaa tsena mo go lona diphiri tse di setlhogo, tse di sa rekegeleng letsomane.*

*Le mo go lona ka losi, go tlaa tsoga banna ba ba buang dilo tse di sokameng ( mafoko a bone le megopolo ya bone, esneg ya Modimo), go tla ba itshadisa barutwa morago.*

*Ke gone disang, lo ntse lo gakologelwa fa e kile ya re ka lobaka lwa dinyaga di le tharo,*

*ka nna ka lo gakolola lotlhe ka dikeledi, bosigo le motshegare.*

*Mme Jaanong ke lo neela Modimo, ke lo neela Lefoko la tshagofatso ya one, le le nonofileng go lo aga, le go lo naya boswa mo go botlhe ba ba itshepitsweng."*

Johane o ne a itse ka bone, gape, mo go I Johane 4:1,

*"... baporofeta ba maaka ba bantsi ba (setse) ba le mo lefatsheng."*

Mowa oo wa boganetsa keresete o ne o setse o tseneletse mo kerekeng, mme o ne o dira jalo ka go tsamaya kgatlhanong le Lefoko. Ka goreng, ke gone fa fa tsotlhe di neng tsa semologa. Gone fa mo kerekeng ya paka ya ntlha. Ba ne ba setse ba gana Lefoko le go tlhoma dithuto le matlhajana a bone boemong ja Lefoko. Seo ke moganetsa keresete, gonne Jeso ke Lefoko. Go nna moganetsa Lefoko ke go nna moganetsa Jeso. Gonna moganetsa Lefoko ke go nna moganetsa keresete, ka gore Mowa le Lefoko ke selo sele SENGWE. Ga o le moganetsa Lefoko, o tla bo ole moganetsa keresete. MME GA E SIMOLOITSE MO KEREKENG YA NTLHA E TLA TSHWANELWA KE GO GOLLA GO FITLHELELA KWA BOFELONG FA E TSEELETSA. Mme ke sone tota se le tla se bonang jaaka fa re ithuta ka dipaka tsotlhe. E simolola e le nnye mo Pakeng ya Efeso mme ya bo e gola mo pakeng nngwe le nngwe go fitlhela e nna kganetso Lefoko, tsamaiso ya boganetsa keresete e tseeletsa gotlhe le boikanyego ja Lefoko bo kgalwa ke baaposetolo ba ba maaka ba kereke ya maaka.

Jaanong go mothogo go nna le mogopolo o o sa siamang wa se re buang ka sone gonne ke gatelela se. Go ka utlwalega mo go lona jaaka e kare go ganetsa Lefoko, le go ganetsa mowa mo, ke go ganana le Lefoko ka botlalo, eleng go ganetsa Baebale mo go felelang e le go go e gana. Nyaa rra. Ga se jalo. Se e leng sone, ke Tshenolo 22:18,19,

*"Ke tlhomamisetsa motho mongwe le mongwe yo o utlwang mafoko a seporofeso mo lekwalong le, Fa motho mongwe a ka a oketsa, Modimo o tlaa mo okeletsa ka dipetso tse di kwadilweng mo lekwalong le.*

*Mme fa motho mongwe a ka fokotsa mafoko a lekwalo le la seporofeso, Modimo o tlaa tlosa karolo ya gagwe go tswa mo Lekwalong la Botshelo, le kwantle ga toropo e e boitshepho, e bong mo dilong tse di kwadilweng mo lekwalong le."*

Ke fa o fetola lefa Lefoko le le LENGWE ka go oketsa kana go ntsha mo go lone. Ke maretshwa a ga Satane a kwa tshimologong kwa Tshimong ya Etene. O ne a oketsa ka lefokonyana fela mo go se Modimo a setseng a se buile. Mo o go ne ga dira seo. Go ne ga tsisa lesa le tshenyego. Mme mo go BaEfeso, go ne go tswana fela. Ene e le lefoko fela le le neng la oketswa, e le lefoko le le neng la ntshiwa, mme boganetsi Lefoko, le mowa wa boganetsa keresete wa bo o simolola go atlegela.

A le a tshaloganya jaanong? Se ke one mawelana ale gape. Ke tseo ditlhare tse pedi tseo gape, di gola di bapile mo mmung o o mongwefela, di ja menontshane e e tshwanang, le go nwa metsi a pula a a tshwananag, di solegelwa molemo ke letsatsi le le tshwanana. Mme di tswa mo mo dipeong tse di sa tshwaneng. Setlhare se sengwe ke sa Lefoko la Modimo, gone fela jaaka Modimo a se file, gape se rata Lefoko la Modimo le go le obamela. Setlhare se sengwe stswa mo peong e ya boganetsa Lefoko la Modimo gape se lefetola ka ga se batang. Se emisetsa Lefoko le le tshelang la nnete ka dithuto tsa sone gone fela go tswana jaaka Kaine a ne a dira, yo o neng a felela a bolaya Abele. Mme le seka la tshaba letsomanyane. Tswelelang ka go tshegetsang Lefoko. Tshegetsang Lefoko leo le le bee fa gare ga gago le diabole.. Efa ga a ka a dira jalo mme o ne a palelwa. Mme fa kereke e repisa go tshegetsang Lefoko e tsena mo boteng ja bopipo ja ga Satane.

*"Mme lona le bopelotelele, le ne la itshoka, ka ntlha ya leina la me, mme ga le a ka la lapa."* Se se tswana le se se builweng mo temaneng ya bobedi. Mme mo temaneng ya bobedi ditiro, pereko, le boitshoko di ne di tswa mo go thokomeleng Lefoko le le boitshepho le ba neng ba le neilwe. Ka fa ba neng ba kgaphela kgakala baganetsi. Bane bale tlotlo jang mo go Paulo. Mme mo temaneng e dipogisego le diteko le boitshoko ja bone di ikaegile ka Leina le le segofaditsweng la ga Jeso.

Le a itse gore mo o ga se mo go sa tlwaelesegang, gonne ke Lefoko gape ke Leina le le tsisang mmaba a tla a elela a re setse morago jaaka morwalela. Lefoko le legolo leo le le neng le bonagala ka dipholo, ditshupo, dikgakgamatso, le dipontsho tse dingwe, di ne tsa dira Bafarasai ba goelele ba dire gore badumedi ba nnete ba bolawe. Mme jaanong Leina leo, le ne le tlhoilwe le nyaditswe ke Bajuta, le ne le sotlwa ke ba ba mo ngwaong jaaka fa ba ne ba tshega ba akanya gore gona le motho yo kgonang go nna seelele go dumela mo mothong yo o neng a swa mme a tsoge le gore jaanong motho yoo o ko legodimong. Jalo fa e ne ele babogisi ba bodumedi, eleng Bajuta, ba hutsa Jeso yo, Yo go ya ka bone e neng e le Mesia yo e seng wa nnete; gape fa e ne ele ba bangwe ba ba neng ba tshega ba itumetse gape ba ikgatha ba sotla Leina la modimo yo moshana, Yo mo go bone e neng e se modimo gotlhelele.

Jaanong fa ke sengwe se se neng sa simologa mo pakeng eo gape se tla tswelela le dipaka, se tsenelela kwa teng mme gonne lefifi. Seo ke gore, batho ba ne ba ganetsa Leina leo. Ene e se Kereke ya

nnete ya Efeso e e neng e dira seo. Nyaa rra. Ene e le baaposetolo ba maaka. Ene e le ba ba kwantle ba leka go tsena mo kerekeng go leswafatsa badumedi. BaEfeso ba ne ba itse Leina leo gape ba le rata. Gakologelwang tshimologo ya Kereke ya Efeso. Sethophanyana sa batho ba ba neng ba batla Mesia ba utwile gore moporofeta yo o neng a ipitsa moetapele wa ga Mesia o ne a tla kwa sekakeng sa Palasetina mme o ne a kolobeletsa batho boikwothaelo ja dibe. Bone ba, go tswa foo ba ne ba amogela kolobetso ya ga Johane. Mme fa Paulo a tla kwa go bone o ne a ba kaela fa moporofeta a ne a setse a sule, le gore Jeso o ne atla mme o ne a ntsha botshelo ja gagwe sethabelo sa sebe, le gore JAANONG Mowa o o Boitshepho o ne o tlile gape o tla tsatsa badumedi ba nnete ba ba dumelang mogo Jeso, yo eleng Mesia. Erile ga ba utlwa se, BANE BA KOLOBEDIWA MO LEINENG LA GA MORENA JESO, mme erile Paulo a sena go ba baya diatla, bane ba tlatswa ka Mowa o o Boitshepho. Bane ba itse gore go obamela Lefoko go ne go ntse jang, go kolobetswa mo Leineng la Gagwe ( Morena Jeso Keresete) mme ka tsela eo ba ne ba itse gore ba tla tlatswa ka Mowa o o Boitshepho. O ne o ka seke o fetole batho bao. Bane ba itse nnete. Ditiro. 19:1-7.

Bane ba itse maata a Leina leo. Bane ba lemoga gore Leina leo le ne lle na le maata mo e leng gore le dikhiba tse di neng di amilwe ke mmele wa ga Paulo mme tsa bo di romelwa mo Leineng la ga Jeso ko bathong ba ba neng ba lwala, batho ba ne ba fodisiwa mo malwetseng ka mefuta le matimone a ne a kgaphelwa kontle. Jalo Bajuta kwa Efeso ba ne ba leka go ntsha bodiabile ka Leina le le bofatsang dilo tse di itumedisang. Ditiro 19:11-17,

*"Mme Modimo wa dira dikgakgamatso dingwe tse di feteletseng, ka diatla tsa ga Paulo;*

*Jalo ga tsamaya ga isediwa balwetsi matsela, le fa e le dikhiba tse di amileng mmele wa gagwe, mme malwetsi a ba tlogela, le mewa e e maswe ya tswa.*

\*Bapholethi bangwe ba Bajuta, ba ba reng ba ka ntsha mewa e e maswe, ba simolola go bitsa leina la Morena Jesu mo godimo ga ba ba nang le mewa e e maswe, ba re: "Ke a go laola ka Jesu yo Paulo o mo rerang."

*Ga bo go le banna ba supa, e le bomorwa Sekefa, Mojuta le tlhogo mo baperesiting ba ba dirileng jalo.*

*Mme mowa o o maswe wa ba fetola wa re, Jesu ke a mo itse, le Paulo ke a mo itse; mme lona lo bomang?*

*Mme monna yo mowa o o maswe o mo go ene wa ba tlolela, wa ba betelela boo babedi, a ba fenya, mme ba tswa mo ntlong eo ba tshaba ba sa ikatega, ba bile ba le dintho.*

*Mme kgang e ya tla ya itsiwe ke botlhe ba ba agileng mo Efeso, Bajuta le Bagerika; mme poifo ya ba wela botlhe, le leina la Morena Jesu la godisiwa"*

Matimone a ane a itse botshelo ja basiami ba ba neng ba bitswa ka Leina leo, gonne opefela yo o bitsang Leina la Morena, a kgaogane le sebe. Lona ba le nang le bidiwang ka didirisiwa tsa tsa Morena, nnang boitshepho. Le seka la bidiwa ka Leina la Morena Modimo ka lesidi. BaEfeso e ne e le BAKERESETE. Ba ipitsa Leina, mme Leina leo e ne ele Keresete, Yo e neng e le Mowa wa Modimo mo go bone, gape Le e neng e le lengwe la Maina a menaganeng a a mararo a Morena.

*"... Mme ka ntata ya Leina lame le ne la lapisega, mme ga le a ka la idibala."* Badumedi ba ba ne ba sa lbereke ba lapisega ka ntata ya ga Paulo, kana lekoko. Ba ne ba ineela le go ikaega ka mananeo le ditheo tse ba neng ba di agile ka ditlamelo tse di thwathwa e e kgolo. Bane ba berekela Morena. Bane ba le bathanka ba Gagwe, eseng makoko a batlhopi. Bane ba sa ye kerekeng ka Tshipi go bua ka Leina leo mme go tswa foo ba bo ba lebala ka lone mo bekeng. Bane ba sa bui Leina leo e le puo ya molomo fela. Nyaa Rra. Bane ba neetse matshelo a bone.

Tsotlhe tse ba neng ba di dira ba ne ba di dira mo Leineng leo. Bane ba dira mo Leineng leo, mme ga ba ne ba ka kgone go dira mo Leineng leo, ba ne ba emisa go dira. Ba e ne e le Bakeresete ba ba neng ba tlhomolwe selegodimo ba maitshwaro a bone a neng a le mo go Morena.

Mme sethopho sele sa mofine ole o e seng wa nnete se ne se bata go leswafatsa Leina leo bane ba nna jaaka diphiri tse di laletseng mo lefifing, di emetse go tsena mo teng go gagolaka letsomane. Baitshephi ba ne ba emelana le teko le go tshegetsatsa Lefoko le Leina.

### **Ngongorego Ya Modimo.**

Tshenolo 2:4,

*"Le fa go ntse jalo ke go nyaletsa se, ka re, o tlogetse lorato lwa gago lwa ntlha."*

Go tlhaloganya se o tshwanetse wa lemoga gore Mowa ga o bui le baitshephi ba kwa tshimologong ba kwa Efeso ba le nose. Molaetsa o o akaretsa paka yotlhe e e neng ya tsaya sebaka sa dingwaga tse

di lekgolo le masome mabedi. Molaetsa wa yone, gotswa foo, ke wa dikokomane tsotlhe tsa lobaka la dingwaga tsa paka. Jaanong ditso di a ipoeletsa. Mo dikokomaneng tsa Iseraele re bona tsoseletso mo kokomaneng e le nngwe, mme go tswa foo molelo wa tsoseletso o tima mo kokomaneng e e latelang. Mo kokomaneng ya boraro, magala a molelo a ka tswa a bo a tuka go se kafe, mme kokomaneng ya bone go kanna ga bo go sena go sena lefa e le motlhala wa kgabo e e nngwe e le kwa tshimologong. Go tswa foo Modimo o tshuba molelo gape, mme thulaganyo e e tshwanang e boeela gape. Ke sesupo sa nnete ya gore Modimo ga a na bana ba bana. Poloko ga e apolelwane ka matsalo a tlhologo gape ga gona nnete epe mo goreng go na le Tatelano ya Seaposetoloi. Ga go mo Lefokong. O simolola le bakeresete ba nnete ba ba tsetsweng sesa, mme fa kokomane e e latelang e ta ga ba sa tlhole ba le Bakeresete fela, mme ba tla bo ba setse ba tsene leina la maoko mme jaanong ke Mabaposetisete, Ma methodisete, fela jalo. Ke sone tota se ba leng sone, gape. Ga se Bakeresete. O tshwanetse wa bo o tsetswe ka thato ya Modimo, gore o bolokiwe, e eng thato ya motho. Mme batho ba ba kopana jaanong ka thato ya motho. Ga kere bangwe ba bone ba ne ba sa siame mo Modimong. Le fa e le ka motsotso ga ke rialo, mme molelo wa kwa tshimologong o timile. Ga ba tshwane tlhole ba tshwana.

Keletso e e tlhagafalela go ithumedisa Modimpo, keletso ya go itse Lefoko la Gagwe, le selelo sa go rapela mo Moweng, tsotlhe di simolola go nyelela mme boemong ja gore kereke eo e bo e le mo tsoseletsong ka molelo wa Modimo e setse e tsidigetse mme e selefatshe. Ke se se neng se diragala ko o kwa morago koo kwa Efeso. Bane ba nna selefatshe. Go tlogela Modimo e ne e le go swa gape batho ba ne ba sa kgatlhale gore Modimo o akanya eng ka bone jaaka ba ne ba simolola go kgatlhala gore lefatshe le akanya eng ka bone. Kokomane ya bobedi e e neng ya tla e ne e tshwanan le Iseraele. Bane ba batla kgosi gore ba tshwane le merafe e mengwe. Ga ba dira jalo bane ba gana Modimo. Mme ba ne ba dira jalo go sa kgathalesege. Seo ke ditso tsa kereke. Ga e akanya ka go dumalana le lefatshe boemong ja go dumalana le Modimo, go ne go se lebaka go fitlhelela o ba bona ba emeisa go dira dilo tse ba neng ba tlwaetse go di dira, mme ba bo na simolola go dira dilo tse ba neng ba ka seke ba di dire. Ba fetola ka fa ba aparang ka teng, mekgwa le boitsholo. Ba iketla. Se ke ke se "Efeso" a se rayang: go iketla - go fapoga.

Modikologo o o wa tsoseletso le lesa ga o ise o palelwe. Se o tshwanetseng go se dirang ke go gakologelwa kanamo ya Mowa wa Modimo fa banna le basadi jaaka Bakeresete, ba ne ba ya kwa kerekeng, ba rapela bosigo johlhe, ba ne ba rera mo mebileng mme ba ne ba sa tlhabisiwe ditlhong ke dipontsho tsa Mowa. Bane ba tlogela dikereke tsa bone tse di kgologolo gape ba obamela mo malapeng a bone, kana mo dikagong tsa marekisetso tse di kgologolo. Bane ba na le sa mmatota. Mme go ne go se lebaka lele leele go fitlhelela ba simolola go bona madi a a lekanyeng go aga dikereke tse dintle. Ba tsenya khwaere boemong ja go opelela Modimo ka bo bone. Ba apesa khwaere dipurapura. Bane ba simolola mokgatho mme ba o tsamaisa ka motho. Kabonako ba ne ba simolola go bala dibuka tse di sa lekanag go balwa. Bane ba repisa mme ba bulela dipudi go tsena mme tsa bo di tseeletsa. Selelo sa boipelo se ne se ile. Kgololesego ya Mowa e ne e seo. Oo, ba ne ba tswelela ka mokwa, mme tsoseletso e ne e setse e fedile mme ke setse bontsho ja molora.

Mo metsotso e e seng kafe e e fetileng ke ne ka umaka gore Johane o ne a tlhaloganya gore go rata Modimo e ne e le eng. Moaposetolo yole yo mogolo wa lerato to ta o ne a ka kgona lemoga fa kereke e simolola go latlhegelwa ke lerato le baneng ba na nalo ka nako ya ntsha, la Modimo. Mogo 1 Johane 5:3, o bua a re,

*"Gonne le ke lone lerato la Modimo, gore re tshegetse ditaolo tsa One ( Lefoko la Gagwe)."*

Go fapoganyana gole gongwefela go tswa mo Lefokong leo e ne e le kgato e lengwe go tsamaela kgakala le Keresete. Batho bare ba rata Modimo, ba ya kerekeng, e bile ba go ka boitumelo ba ipela le go opela mme banne le nako e e molemo e kgolo e e itumedisang maikutlo. Mme ga nako e ya boipelo e fela, ba lepe o te o bone gore a ba mo LEFOKONG leo, ba tsamaya mo go lone le go tshela mo go lone. Ga e le gore ba ka tsamaya mo go tsotlhe tse dingwe mme ba bo ba sa tsamae mo Lefokong leo, ba kgona gore ba re ba rata Modimo mme Matshelo a bone a bolela polelo e nngwe esele. Ke ipotsa gore a Johane ga a ka a bona moo go le gontsi pele ga a swa; batho bare ba rata Modimo mme ba sa obamele Lefoko la Gagwe. Oo, Kereke ya Efeso, le diragalelwa ke sengwe. Mongwe o leka go oketsa kana go ntsha mo Lefokong. Mme ba se dira ka bonokwane gore le seka la go lemoga. Ga ba dira go le go tona gore go bonale mo mpepeneneng. Go iphithele, mme ba go tsisa ka tsela ya gofa mabaka le tlhaloganyo ya setho mme go tla tseeletsa fa e se o go gana. Boelang ko Pentekosete pele go nna tlhari!

Mme jaaka go tlwaelesegile batho ga bake ba tsaya tia tlhagiso. Molelo wa tsoseletso eo o ne o o agilweng ka Lefoko le le boitshopho go itumedisa thata, le tshupo ya Mowa go segofatsa thata, gore fa poifonyana e kukunela mme gonna le lentse le le sebetsang pelo le re, "Re ka sireletsa nnete e e renang le yone jang? Re ka dira eng gore te bone tsoseletso e e tswelela?" Ke gone fa "mowa wa boganetsa keresete" o tlang wa bo o sebetsa o re, "Bona o na le nnete jaanong, o dire gore e seka ya latlhega. Rulaganyang lekoko mme le thome dithuto tsa lona tsa se le se dumelang. Le di kwale tsotlhe mo bukeng ya kereke." Mme ba bo ba dira jalo. Ba ithulaganya ka makoko. Ba oketsa Lefoko. Mme ba bo ba a swa

fela jaaka Efa a ne a swa ka ntata ya lefoko le Lengwefela le e seng la nnete. Ke Lefoko la Modimo le le tsisang bothselo. Ebile ga se se re se buang ka Lefoko se se bothokwa, mme ke se Modimo a se buileng.

### Tlhagiso Ya Modimo

Tshenolo 2:5,

*"Ke gone, a ko o gakologelwe kwa e rileng o wa wa bo o tswa teng, mme o ikwatlhaye, o dire ditiro tsa ntlha; fa go sa nna jalo, ke tlaa ya koo go wena, ke tlosa setlhommo sa gago sa lobone mo bonnong jwa sone, fa o sa ikwatlhaye."*

Modimo o ba bolelela gore ba GAKOLOGELWE. Go supagala gore gona le sengwe se se duleng mo ditlhaloganyong tsa bone. Ba setse ba lebetse sengwe. O ne a ba laela gore ba dire gore megopolo ya bone e retologele ko morago kwa tshimologong. Tshimologo ya paka ya ntlha e ne e le Pentekosete. Ba ne ba setse ba ole gotswa mo go yone. Bane ba setse ba lebetse kgalalelo le boitumelo ja yone. Ene e le nako ya go boela morago mo mogopolong le mo boammaruring. Ko morago fa ba neng ba kgona gore, "Mo go nna go tshela ke Keresete." Ko morago kwa bophepeng fa Ananias le Sapphira ba neng ga fetswa ka bone. Kwa morago kwa Kgorong e e neng e bidiwa Gate Beautiful. Oo, go lekgobo jang go fapoga go tswa mo Modimong le a lekgobo, le tebego ya tseo ditiro tseo tse di leswafatsang Leina la Gagwe. A botlhe ba ba bolelalang Leina la Gagwe ba tswe mo sebeng mme ba ipabalele ka gonna phepa jaaka didirisiwa tsa Modimo. Itebelele gore o ne ole mo pelong ya gagwo, le mogopolo, le le mo botshelong ja gago. Mme o boele morago ko go seo.

Mme tsela ya pelo morago ke eng? Tsela ke tsela ya boikwatlhao. Ga moleufi a tshwanelwa ke go tla ko Modimong ka tsela ya boikotlhao jalo mokgelogi o tla tshwanelwa ke go ikotlhaya fela thata. Ikwatlaeng! Tsisang maungo aa supang boikotlhao. Go supeng ka botshelo ja lona. "Ga o sa ikotlhae," Modimo a re, "Ke tla tosa tlhomo ya lebone ya lona." Ka nnete. Kereke e e mo seemong se sentseng jalo ga e kake ya sedifatsa lefatshelo. Lesedi la yone le fetogile go nna lefifi. Modimo o tla tsaya morongwa le badisa ba ba boikanyego ba Gagwe, mme a ba tlogele ba le nosi, mme ba tla tswelela ba bua ka Bokeresete mme ba nne khutso mo go bone.

Ikwatlaeng ka bonako! Le seka la dikadika! Go supagala gore Kereke ya Efeso e ne ya dikadika, gonne lobaka la nako ya yone e ne e telele thata. Kgalalelo ya Modimo e ne e sale e fokotsega ka bonako. Go ne go se lobaka le le leele gofitlhela toropo e sala e nna e le makgasa ka lebaka la go sengwa. Tempele ya yone ya kgalalelo e ne ya fetoga go leribi le le senag popego. Lefatshe le ne la nna seretse se se nnang dinonyane tsa metsi; setshaba se ne se tsamaile ga e se baheitane ba se kafe mo ditakaneng tsa motse. Go ne go sena lefa e le mokeresete ale MONGWEFELA yo oneng a setse. Lebone le ne la ntsiwa fa bonnong ja lone.

Jaanong ga go reye gore kereke ya Efeso e ne ya seka ya ikwatlhaya. Ga o re ye gore ga re kake ra ikwatlhaya. Re ka kgona. Mme re tshwanelwa ke go ikwatlhaya ka bonako. E tshwanetse ya nna selelo sa nnete sa kutlobotlhoko go tswa mo pelong go lelela Modimo, mme jalo Modimo o tla tsosolosa. Kgalalelo e tla tla gape.

### Peo ya Banikolaitane

Tshenolo 2:6,

*"Mme se o nang naso ke se, o ila ditiro tsa Banikolaitane, tse le nna ke di ilang."*

Jaanong gona le dikakanyo tse pedi tse di tlhalosang gore Banikolaitane bane ba le eng. Bangwe ba bolela gore e ne e le sethopho sa batlhanogi ba ba neng ba le ka fa tlase ga ga Nicholas wa kwa Antioch, yo o neng a sokologela batho mo tumelong ya Sejuta, yo oneng a nna mongwe wa batiakone ba ba supa kwa Jerusalema. Bane ba tshwara meletso ya bogeitane gape en ne e le batho ba ba senag boitsholo jo bo siameng go gaisa. Bane ba ruta gore go nna mantswitswidi mo thakanelong dikobong o tshwanelwa go itemogela ka go dira sengwe le sengwe sa gone pele. Ba ne ba tlwaelegile ka tlhologo ya boitsholo jo bo sa siamang mo go neng ga dira gore boitsholo ja bone bo wele kwa tlase. Jalo ba ne ba dirisa maina a a mo Lekwalong la Tesetemente e kgologolo a a mabedi eleng Balaam le Jezebel a a neng a supa dilo tseo tse di feteletseng. Ga e sale Balaam a senya batho lgape a ba a ba fenya, gatwe Nicholas le ene o ne a dira se se tshwanang. Sethopha se gatwe se ne sa patelediwa go tswa mo Efeso mme ba fitlhela lefelo la mathibelelo kwa Pergamos.

Mme mathata a ntlha e ke gore ga e boammaaruri. Ga gona le fa ele ditso tse di kwadilweng ka yone. E mo bontlontleng ja ngwao. Go amogela ntlha e e ntseng jalo go tla bo go dira kereke ya paka ya Efeso go nna ditso fela e sa nne le kamano lenako ya gompiano. Se ga se nnete, gonne sepefela se se simologang mo kerekeng ya ka gape se tshwanelwa ke do tswelela le pakeng nngwe le nngwe go fitlhelela e ko phelelong segofala le go tlotlodiwa ke Modimo kana e nyelediwa jaaka selo se se seng phepa mo bodiba ja molelo. Gore ngwao e e kगतलानग le Lefoko la Modimo, lemogang gore mo go Tshenolo 2:2, Kereke ya Efeso e ne ya SEKA YA ITSHOKELA ba ba neng ba le bosula. Jalo bane ba



tshwanelwa ke go ba kgaphela kwantle, kana go ne go ka seke go supe tlhaloganyo gore ba ne ba seka ba ba itshokela. Ga be ba sa ba kobelwa kwa ntle, go raya gore ba ne ba tla bo ba ba itshoketse. Jaanong mo temaneng ya borataro, ya re ba ne ba tlhoile ditiro tsa bone. Jalo So this sethopho se sa Banikolatine ba ne ba nna karolo ya paka ya ntlha, ba dira ditiro tsa bone. Ditiro di ne di tlhoilwe, mme batho ba ne ba sa dirwa meopa. Jalo re bona dipeo kwa Efeso tse di tla tswelelang gape di nna dithuto tse di tla tsamayang go fitlha le go tsena mo bodibeng ja molelo.

Banikolatine ba ke eng? Lefoko le letswa mo mafokong a mabedi a Segerika. Lefoko Nikao, le raya go fenyha, mme Laos, le le rayang phuthago ya kereke. Ga re thamalala, mongwe o ne a dira sengwe mo kerekeng ya gale eo se se neng se fenyha phuthago ya kereke. Ga phuthago ya kereke e ne e fentswe, jalo e tshwanetse ya bo e ne ele "taolo" e e neng e le koo e dira jalo.

Ke eng se Modimo a neng a se tlhoile se se neng se diragala mo kerekeng eo? Se seneg se diragala teng koo, mme jaanong se a diragala mo bogompionong, ke sone tota se lefoko Nikolatane le se rayang. Batho ka tsela nngwe ba ne ba neelwa mo tseleng e e neng kgatlanong le Lefoko la Modimo.

Jaanong go nna le bokao jaa mmatota ja se re tlogang re tsena mo go sone, ke tshwanetse go le tlhagisa gore le gakologelwe gore bodumedi ( dilo tsa semowa), bo na le dikarolo tse pedi tse di bogafaneng mme di le pharologanye kaaka bontsho le bosweu. Bodumedi le lefatshe la semowa di dirile ka ditlhare tseo tse pedi, tse di neng medi a tsone e le kwa Etene. Ditlhare tse tsopedi eleng Setlhare Sa Botshelo le Setlhare sa Kitso ya Molemo le Busula tse di neng di le fa gare ga tshimo mme go sena pelaelo dikala tsa tsone tse di neng di tshwaragane. Jalo mo Kerekeng ya Efeso ke sone seo se se gagkamatsang. Kereke e na le batho ba ba siameng le ba ba bosula. Mefine e e mebedi e dira kereke. Di tshwana le korong le mohero, tse di golang di bapile. Mme se sengwe ke sa NNETE. Se sengwe GA SE SA NNETE. Jaanong Modimo o tla bua LE tsone ka bongwe gape o tla bua KA GA tsone ka bongwe. O tla di bitsa kereke. Mme ke bakgethwa fela ba ba tla itseng tota gore Mowa wa nnete ke ofe. Ke bakgethwa fela ba ba tla seng ba tsiediwe. Mathaio 24:24,

*"Gonne go tlaa tsoga boKeresete ba ba seng ba nnete, , le baperofeti ba e seng ba nnete, mme ba tlaa bontsha ditshupo tse dikgolo, le dikgakgamatso; gore fa go ka nna jalo, ba tsietse le ba e leng bakgethwa."*

Jalo morago kwa mo nakong ya kereke ya gale ( lobaka le le leele morago ga Pentekosete) mofine o eseng wa nnete o ne wa ithathelela ka Mofine wa Nnete mme re fitlhela ditiro tse tsa Banikolatine. Mme mowa o o tsile go fitlhelwa o lwantsha wa Mofine wa NNete go fitlhelwa o nyelediwa ke Modimo. Jaanong le a tlhaloganya?

Go siame. Jaanong seemo sa semowa kwa kerekeng se ne se ntse jang? E ne e tlogetse lerato la yone la ntlha. E tlogetse lerato la ntlha la yone la Lefoko la Modimo le ne la senolwa mo go rona jaaka le ole gotswa mo tshimologong la lone, e e neng e le Pentekosete. Ka sekgowa se se thamaletseng, go raya gore kereke e e ne ele mo kotsing ya go faposiwa go tswa mo boeteledipeleng ja Mowa o o Boitshepho, eleng taolo ya Mowa. Se e ne e sone tota se se neg sa diragala morago ga Moshe a sena go etelelapele BaIseraele gotswa kwa Egepeto. Tsela ya Modimo e ne e le go ba etelelapele ka molelo wa leru, dipolelo tsa seporofeta, dikagakgamatso le ditshupo, le tse di molemo tse ba di neilweng ke Modimo. Se se ne se tshwanetse ke go felelediwa ke banna ba ba neng ba le 'Bakgethwa bea Modimo', le 'Ba ba neng ba tlhomamisitswe', le 'Ba ba neng ba kgontshitswe ke Modimo', le 'Ba ba neng ba rulilwe ke Modimo' , a dira gore fa baleng teng go bo go na le ditiro tsa Mowa o o Boitshepho. Bane ba tsuolola le go bata melao e e beilweng le dithuto go sala morago tsone. Go tswa foo ba bo ba bata kgosi. Go tswa foo ba bo ba bata go tshela jaaka lefatshe mme ba felela ba tlanogile le golebala se ba neng ba le sone. Ke gone ka fa kereke ya ntlha e simolotseng ka teng, mme e tla tswelela e e fapoga le go feta, go fitlhelwa batho ba ganana le Mowa o o Boitshepho mme Modimo o tla tahwanelwa ke go nyeletsa batho.

Lebelela ka fa go simolotseng ka teng mo kerekeng ya gale. Di ne di bidiwa ditiro. Gotswa foo ya bo e nna thuto. E ne ya nna tekanyetso. Di ne tsa nna tsela e e sa obegeng. Di ne tsa felelela di tseeleditse mme Modimo a kgamelediwa ka fa letlhakoreng. Oo, go simolotse go le gonnye, ka tidimalo, Oh, di sena lefa ele sekgopi. Di ne di lebega di siame. Di ne di lebega dile manonthotho. Go tswa foo tsa tshwarelela, mme jaaka tlhware tsa, tsa kgama tsa tamolela mowa kwa ntle gape tsa bolaya semowa sotlhe se se neng se le mo kerekeng. Oo, mofine o eseng wa nnete o bofitha. O tshwana le moengele wa lesedi go fitlhelwa o tsaya taolo mo botshelong ja gago. Jaanong ke bata gore kere ke dumela mo boeteleding pele. Mme ga ke dumele mo se boeteledipeleng ja motho. Ke dumela mo boeteledipeleng ja Mowa o o Boitshepho. Ke dumela gape, gore Modimo o tlhomile banna mo kerekeng, banna ba ba neilweng ke Mowa; mme ba tla tshegetsatsa kereke ka fa tsamaisong e e siameng. Ke dumela seo. Ke dumela gape gore kereke e tsamaisiwa ke banna ba Modimo a ba romang go e laola. Mme go tsamaisa moo KE KA LEFOKO, gore e seka ya nna batho ba ba tsamaisang mme e nne MOWA WA MODIMO, gone Lefoko le Mowa ke selo sele SENGWEFELA. Bahebere 13:7,

*"Gakologelang ba ba kileng ba le laola, ba le bolelela lefoko la Modimo; mme le re le*

*akanya bofelelo jwa botshelo jwa bone, le tle le etse tumelo ya bone."*

Mme bonang gore go ne go diragala eng bogologolo koo. Mofine ole o e seng wa nnete o ne o tshwarelela gape o ruta gore tsamaiso ka motho e ne e siame. O ne wa ruta gore kereke e tshwanelwa ke go boswiwa. O ne wa ruta go laola batho, mme boemeong ja go go dira ka tsela ya Modimo, ba ne ba tsaya taolo mo bathong mme ba itseela dithata tsotlhe tsa semoya go busa batho mme ba simolola boperesita jo bo boitshepho jo bangeng ba re ke bone bo tla emang fa gare ga Modimo le batho. Bane ba boela ko nakong ya tsamaiso ya boperesita ja ga Arone. Bane ba nna baganetsakeresete gonne ba ne ba latlha tsamaiso ya boletlanyi ja Gagwe mme ba pateletsa tsa bone. Modimo o ne a thoile seo. BaEfeso bane ba tlhoile seo gape modumedi opefela wa nnete o ka go tlhwa le ene. Re tla tshwanelwa ke gore re bo re le difofu tota gore re thoke go bona selo se se tshwanang se tsweletse se le mo tirong go tsamaya mo dipakeng tse tsotle mme mo bogompionong se feteletse le gofeta no dipakeng tse dingwe. Se e ne e le , lekoko. Se o sene sa kgaoganya batho. Batho ba Modimo ba tshwanetse gonna selo se le sengwefela. Ka Mowa o le MONGWEFELA BOTLHE ba kolobeditse mo mmeleng ole nongwefela mme MONGWE LE MONGWE o tshwanetse ke go amiwa ka Mowa o o Boithsepho gape MONGWE LE MONGWE o tshwanetse go nna le seabe mo go obameleng Modimo. Mme bathoModimo o ne a bata go tsaya taolo, jalo ba ne ba tseeletsa taolo, mme babishopo ba ne ba nna babishopo ba bagolo, mme ka go pateletsa dithogo ba ne ba tola Lefoko la Modimo gape ba ruta dithuto tsa bone. Bane ba kgona go dira batho gore ba ba obamele go fitlhelela go tla nako ya gore tsela ya kobamelo ya bone e ne e sa tlhole e tshwane ka tsela epe le ya malatsi a gale morago ga Pentekosete. Ditiro tse e ne e le tsimologo ya go tlhathamana ka tatelano ya baaposetolo. Go tswa mo tatelanong ya baaposetolo e ne e le kgato e e neng ele mothofo le bonako go tsena mo go simololeng "bolokong ja kereke" gonna jaaka tsela ya tshagofatso ya poloko. Lefoko le ne la digelwa kwa tlase la nna jaaka tumelomotheo. Moganetsa keresete ka mowa wa gagwe o ne a tsere taolo mo kerekeng.

Lebelelang seo mo bogompionong. Ga o bala Ditiro Acts 2:4 jaaka ba bangwe ba e bala, o ka e bala ka tsela e e ntseng jaana, "Jaanong fa letsatsi la Pentekosete le ne le setse le tsile, foo gone ga ta moperesita ka papetlana ya borotho mme a ba a re, 'Ntshetsa leleme la gago ko ntle,' mme a ba a baya papetlana mo lelemeng, mme e ne a ba a nwa mofine a re, 'Jaanong o amogetse Mowa o o Boitshepho.'" Go a gakgamatsa? Ke sone tota se Bonikolatise se neng sa nna sone. Ba re, "O seka wa tshwenyega ka se Lefoko la Modimo le se buang. Ga o ka ke wa go tlhologanya. Re tshwanetse ra go e ranolela. Mo godimo ga moo Baebele ga e a fela. E tshwanetse go fetoga le nako mme re ta le bolelela gore diphetogo ke dife." Go pharologano jang le le Lefoko la Modimo le le buang le gatelela jaana, "A Modimo a bue nnete, mme motho mongwe le mongwe a nne moaki," gopefela fa gonang le kgotlhang le nnete. Legodimo le lefatshe di tla feta, mme GA GONA LEFOKO LE LENGWEFELA la Modimo le le tla palelwang. Jalo batho ba eteletsepele ke batho ba ba akanyetsang go nna se ba seng sone. Ba re ke baemedi ba ga Keresete, mme se ba leng sone ke baganetsa keresete.

Fano ke polelo engwe e e utlwisang bothoko. Ke polelo ya kolobetso ka metsi. Ka nako ya malatsi a ga Jeso le morago ga Pentekosete ba ne ba tibisiwa mo metsing. Ga gona ope yo o ka ganetsang seo. Batho ba ba rutegileng se baneng ba se dira e ne ele go ba tshela metsi gonne go ne go le mothogo go fitlhela mesimanyana e e nang le metsi mo mafelong a mantsi. Mme ga ba ba tshela metsi, ba dira jalo mo leineng la Rara le Morwa le Mowa o o Boitshepho, e kare ditlhogo tseo e ne e le maina a mmatota, gape ekare gone go na le Medimo ele meraro boemong ja yo o mongwefela. Mme nna mo lekokong leo mme o bo o leka go rera nnete ya go tibisa mo Leineng la Morena Jeso Keresete mme o tla bo o kobiwa. O ne o ka seke o etelelwepele ke Modimo mme wa nna foo. Ga go kgonagale.

Jaanong Paulo e ne e le moporofeta, yo o neng a rutilwe kee Mowa o o Boitshepho. Ga Paulo a ne a kolobetsa ka Leina la Morena Jeso Keresete, a ba a re opefela you o o neng a dira se se pharologanyo mo tswa mo therong ya gagwe o ne a hutsitswe, jalo ke nako ya go tsoga mme re lemoge gore kereke ga e sa tlhole e laolwa ke Mowa o o Boitshepho mme e laolwa ke Banikolaetane. Ditiro 20:27-30,

*"Gonne ga ke a ka ka boifa go lo bolelela kgakololo yotlhe ya Modimo.*

*Lo itise, lo bo lo dise letsomane lotlhe, le Mowa o o Boitshepho o lo dirileng baokami ba lone, gore lo otle phuthego ya Modimo e o e rekileng ka madi a one.*

*Ke a itse fa e tlaa re ke sena go tsamaya, go tlaa tsena mo go lona diphiri tse di setlhogo, tse di sa rekegeleng letsomane.*

*Le mo go lona ka losi, go tlaa tsoga banna ba ba buang dilo tse di sokameng, go tla ba itshadisa barutwa morago."*

Paulo o ne a bone se setla. Mme o ne a ba tlhagisa ka ga boperesita ja dinokwane ba ba neng ba ta taba tseeletsa ka dithuto tsa bone tse eseng tsa nnete. O ne a iste gore ba tla tsenya tsela ya kobamelo e e neng ya seka ya dira gore batho ba seka ba nna le karolo mo bodireding ja Mowa o o Boitshepho Mme le mo bogompionong mo go ba ba bolelang gore ba gololesegile le gore ba tletse ka Mowa, ga gona kgolololesego mo phuthegong ya kereke, mme se se botoka se re ka se bonang ke bareri

ba ba nang le dithero tse di thotheleditsweng fa letsomane le kotame foo le leka go tihaloganya thero. Se se selelo sa ga Paulo sa pharologano thata yo o neng a re fa botlhe ba ne ba kopana, botlhe ba ne ba na le ketelelopele ya Mowa, gape botlhe ba ne ba tsaya karolo mo kobamelong ya Semowa.

Mme ba kgwebo ya kereke ga ba ise ba ko ba ithute sengwe mo thutong eno gotswa mo Lefokong kana gotswa mo ditsong. Nako tsotlhe fa Modimo a fa ketelo ya Mowa o o Boitshepho mme batho ba gololesega, moragonyana ba tla bo ba boela mo selong se baneng ba tswa mo go sone. Fa Luther a tswa mo Sekatoliking, batho bane ba nna ka kgololesego ka sebakanyana. Mme erile a swa, batho bane ba ne ba dira lekoko ka se ba neng ba akanya gore o ne a se dumela mme ba thoma dithuto molao tse eleng tsa bone le megopolo mme ba gana opefela yo o neng a bua se se kgalhanong le se baneng ba se bua. Bane ba boela gone gape o sekatoliking ka mokgwa o o farologanyeng. Mme gone mo gompienong bontsi ba Malutere ba ipaakanyeditse go boela kwa morago.

Oo, Ee! Mo go Tshenolo 12, seaka seo se na le barwadia sone ba ba ntsi. Barwadi ba ba tshwana le mmaabone. Ba thoma Lefoko ka fa letlhakoreng, ba ganetsa tiro ya Mowa wa Modimo, ba fenyha phuthego ya kereke, ba dire gor go seka ga kgonagala gore phuthego ya kereke e obamele Modimo fa ba sa fete ka bone kana ba sa dire jaaka bone, mo e seng sepe fa e se polane ya go thoka godumela mo go tswang kwa go Saatane ka sebele.

Re fa kae, oo, re fa kae mo semoeng? Re mo nageng ya lefifi. Ka fa re kailetseng kgakala gotswa mo kerekeng ya matlomo. Pentekosete ga e bonale le Lefoko ga le bonale. Go thatamana ka go latelana ga baaposetolo, mo go oketsegileng mo bogompienong, ga go yo mo Lefokong. Ke sedirisiwa se se dirilweng ke motho. E tseetse sebaka ka fa e seng ka fa molaong e MODIMO, ESENG MOTHO, o thomile baeteledipele mo kerekeng. Petere one a seo kwa Roma. Mme ba bua maaka gape bare o ne a le koo. Ditso di tlhomamisa gore o ne a seo koo. Gona le batho ba ba balang ditso, mme ba tshikinya magetla ba ithokomolosa gape ba bo ba boela morago ba dumela maaka. O ka bona go kwadilwe ka 'moemedi wa ga Keresete' fa kae mo Lefokong ? Ga gona yo o ka tsayang maemo a Gagwe, mme go a dirwa mme batho ba go amogela. O ka fitlhela seo fa kae 'tshenolo e e okeditsweng' e amogetswe ka Modimo, bogolo jang tshenolo e e pharologanyo le e e setseng e filwe? Mme ba e amogela le go ikaega mo go yone. Ke ko kae ko o fitlhelang "Pakatori"? Ke ko kae ko o fitlhelang "Mmisa"? Ke ko kae ko o fitlhelang ko go 'go duelwang madi gore o tswe mo bobipong'? Ga go mo Lefokong, mme batho ba go kwala mo lekwalong la bone mme ka gone ba ne ba tsaya taolo mo bathong, ba ba busa ka poifo. O fitlhela ko kae fa 'motho a nang le maata a go re itshwarela dibe jaaka e kare e ne ele Modimo'? "Diphiri tse di thokofatsang," go bokete thata go go ba kaya. Senikolatisa. Lekoko. Motho a busa motho.

Boelang ko Modimong. Ikotlhaeng pele ga gonna tlhari. Lebelelang mokwalo o o kwadilweng mo lebotleng. Ke mokwalo wa katlholo. Jaaka didirisiwa tse di boitshepho di ne tsa tshepololwa mme seo se ne sa tsisa bogale ja Modimo, jaanong Lefoko le le boitshepho le setse le tshepolotswe gape Mowa o tlhokofaditswe, le katlholo e fa, le kwa kgorong. Ikotlhaeng! Ikotlhaeng! Boelang morago kwa Pentekosete. Kwa Mmorago ko ketelelong ya Mowa o o Boitshepho. Ko morago ko Lefokong la Modimo, gonne ke eng le tshwanetse go swa?

### Lentswe La Mowa

Tshenolo 2:7,

*"Yo o nang le tsebe, a utlwe se Mowa o se buang le diphuthego. Yo o fenyang, ke ene yo ke tlaa mo nayang go ja setlhare sa botshelo, se se mo Parataisong ya Modimo."*

*"Yo o nang le tsebe, a utlwe se Mowa o se buang le diphuthego."* Go ka nna ga diragala gore ba le ba ntsi ba utlwe mafoko a kana ba a bale. Mme ke ba le ka fe ba ba tla a tlhwaela tsebe? Seo ga re se itse. Mme yo o batang go adimisa tsebe ya gagwe go reetsa gore a itse nnete o tla bona Mowa wa Modimo o mo sedifatsa. Ga tsebe ya gago e bulegetse Lefoko, Mowa wa Modimo o tla dira gore Lefoko le nne ka mmatota mo go wena. Jaanong seo ke tiro ya Mowa. Ke ka le ruta nnete, mme ga le sa bule ditsebe tsa lona go le reetsa le go bula dipelo tsa lona go le amogela, ga le kake la nna le tshenolelo.

Jaanong elang thoko, ya re Mowa o bua le dikereke. Seo ke bontsi, eseng bongwe. Mowa o ne wa seka wa dira gore Johane a kwalelel se kereke ya BaEfeso fela, kana o ne a kwalela paka ya ntlha fela. Ke molaetsa wa dikereke tsa dipaka tsotlhe. Mme se ke kereke ya kwa tshimologong. Mme ka jalo e tshwana le Lekwalo la Genesis. Se se simogileng mo Genesis se tswela se le nnete go tsamaya mo Baebeleng yotlhe mme kwa phelelong se khutla mo go Tshenolo. Ka jalo, kereke e e simogileng mo go Ditiro ke polane ya Modimo ya dipaka tsotlhe go fitlhela a (kereke) felela ka Paka ya Laodikia. Le e lepeng ka kelotlhoko. A paka nngwe le nngwe e tlhwaee tsebe, gonne se se diragalang fa ke tshimologo ya dilo fela. Setlhatshana se se neng sa jalwa se tsile go gola. Se tsile go gola go tsamaya ka dipaka tsotlhe. Se, jaanong, ke moleetsa wa Mokeresete mongwe le mongwe ka paka nngwe le nngwe go fitlhela Jeso a ta. Ee, gontse jalo, gonne go bua Mowa. Amene.

## Poelo E E Solofeditsweng

Tshenolo 2:7,

*"... Yo o nang le tsebe, a utlwe se Mowa o se buang le diphuthego. Yo o fenyang, ke ene yo ke tlaa mo nayang go ja setlhare sa botshelo, se se mo Parataisong ya Modimo."*

E ke yone poelo ya bafenyi botlhe ba dipaka tsotlhe. Ga gone go diriwa pitso ya bofelo go ya ntweng, fa retla bong re beile dithebe tsa rona fa fatshe, jalo re tla ikhutsa kwa Paradaiseng ya Modimo mme seabe sa rona e tla nna Setlhare sa Botshelo, ka bosakhutleng.

*"Setlhare Sa Botshelo."* A ga se tiriso ya sekapuo bontle? Go umakilwe garago mo Lekwalong la Genesis le gararo mo lekwalong la Tshenolo. Mo mafelong otlhe a a marataro ke mo setlhareng se se tshwanang mme se se tshwantsha tota selo se se tshwanang.

Mme Setlhare Sa Botshelo ke eng? Jalo, santlha re tla tshwanelwa ke go itse gore setlhare ka bosone se emetseng. Mo go Dipalo 24:6, jaaka Balamo a ne a kaya BaIseraele, o ne a re ke "ke ditlhare tse di anameng jaaka makgophanaa o o jadilweng ke Morena." Ditlhare mo Baebeleng yotle di kaya batho, jaaka mo go Pesalema 1. Ka jalo Setlhare Sa Botshelo e tshwanetse go nna Motho wa Botshelo, mme yoo ke Jeso.

Jaanong mo Tshimong ya Etene go ne go na le ditlhare tse pedi tse di emeng mo gare ga yone. Se le sengwe ene ele Setlhare sa Botshelo, se sengwe e ne ele Setlhare sa Kitso ya Molemo le Bosula. Motho o ne a tshwanelwa ke go tshela ka Setlhare sa Botshelo; mme o ne a sa tshwanela go kgoma setlhare se sengwe fa eseng jalo o ne a tla swa. MME motho o ne a tsay karolo mo go se sengwe, mme fa a dira jalo, leso le ne la tsena mo go ene ka sebe sa gagwe, mme o ne a kgaogana le Modimo.

Jaanong setlhare seo kwa Etane, Setlhare seo se eneg e le motswedi wa botshelo, e ne e le Jeso. Mogo Johane, go simologa ka kgaolo ya borataro go ya kwa go ya borobabobedi, Jeso o ne a itlhome e le motswedi wa botshelo jo bo sa khutleng. O ne a ipitsa Senkgwe se se tswang kwa legodimong. O ne a bua ka go intsha setlhabelo le gore fa motho a ne a ja nama ya Gagwe ga a kitla a swa. O ne A bolela gore O ne A itse Aborehame, le gore pele ga ga Aborehame, O ne A LE YO. One a porofeta gore Ene ka Boene o tla ba fa metsi a a nang le bothshelo a e reng fa motho a a nole a ba sa ka ke a thola a nna le lenyora gape, mme a tla tshela ka bosakhutleng. O ne a itshupa e YO MOGOLO KE NNA. Ke ene Senkgwe Sa Botshelo, Sediba Sa Botshelo, Yo o senang Bolhutlo, SETLHARE SA BOTSHELO. One a le kwa morago kwa Etene mo fa gage ga tshimo le fela gaaka a tla nna mo magareng ga paradise ya Modimo.

Bangwe ba na le mogopolo wa gore ditlhare tse pedi mo tsimong e ne e le ditlhare tse dingwe tse pedi fela tse di tshwanang le tse Modimo a neng a di beile foo. Mme baithuti ba ba kelotlhoko ba itse gore se gase sone. Fa Johane wa mokolobetsi o ne a lelela gore selepe se ne se beilwe mo meding ya ditlhare, o ne a sa bue ka ditlhare fela tsa tlhologo, mme o ne a bua ka melaometheo ya semoya. Jaanong mo go I John 5:11 ya re,

*"Mme se ke sone se se GATISITSWENG, gore Modimo o re neele botshelo jo bo sa khutleng, mme botshelo jo bo mo go Morwa wa Gagwe."*

Jeso o ne a re mo go Johane 5:40,

*"Mme ga le ka ke la ta ko go nna , gore le nne le botshelo."*

Ka jalo kgatiso, e leng Lefoko la Modimo, le bua le papametse lgape le bonafala sentle BOTSHELO boo, BO BO SA KHUTLENG, ke Morwa. Ga le mo go sepe fela. I Johane 5:12,

*"Yo o nang le Morwa o na leBOTSHELO joo; mme yo o se nang Morwa Modimo GA A NA botshelo joo."*

Jaanong ka gore kgatiso ga e ka ke ya fetoga, ga e ka ke ya fokotswa ka na la fokodiwa, jalo kgatiso e emetse gore BOTSHELO BO MO MORWENG... Ka gore gontse jalo, SETLHARE SE SE MO TSHIMONG E TSHWANETSE YA BO E LE JESO.

Go siame. Fa Setlhare Sa Botshelo ke motho, jalo Setlhare sa Kitso ya Molemo le Bosula ke motho ILE SONE. Ga e kake ga nna se sele. Ka jalo ba ba Siameng le ba ba Boikepo ba ne ba bapile foo fa gare ga tshimo ya Etene. Esekiele 28:13a

*"O ne o (Satane) le mo Etene, eleng tshimo ya Modimo."*

Fa ke gone re amogelang tshenolello ya nnete ya peo ya Kgogela.' Fa ke se se neng tota sa diragala kwa Tshimo ya Kereke. Lefoko la re Efa o ne a tsiediwa ke kgogela. Tota o ne a a raelwa ke Noga. Ya re Genesis 3:1,

*"Jaana noga ya bo e le boferefere bogolo go ditshedi tsotlhe tsa naga tse Jehofa Modimo"*

*o di dirileng. Ya raya mosadi ya re: "Kana, a ruri Modimo o rile: 'Lo se ka lwa ja ditlhare tsa tshimo."*

Sebata se ne se bopilwe gaufi go tshwana le motho ( mme e ne e le phologolo go fetsa) gore e kgone go akanya le go bua. E ne e le sepopiwa se se tsamayang se eme gape ka popego se ne se le mo magareng ga chimpanzee le motho ka ditebego, mme e tshwana thata le motho. Se ne se bopegile go tshwana le motho mo eleng gore peo ya sone ene e kgona, go amana mme e ne ya amana le ya mosadi mme ya mo dira gore a ime. Erile se se diragala, Modimo o ne a hutsa kgogela. O ne a fetola lerapo lengwe le lengwe mo mmeleng wa kgogela gore e gagabe jaaka noga. Boitsanape bo ka leka se bo batlang go se leka, mme ga bo kitla bo lemoga karolo e e tlhangelang. Modimo o ne a bone seo. Motho o botlhale mme o kgona go bona kamano ya motho le phologolo mme o leka go ruragatsa se ka thuto-tlhagelelo. Ga gona thuto-tlhagelelo epe e eleng teng. Mme gone ga nna le kamano magareng ga motho le phologolo. Ke nngwe ya masaitseweng a Modimo a a saleng a nna a fitlhegile, mme fano a a senolwa. Go ne ga diragala gone kwa morago kwa mogare ga Etene fa Efa a ne a fetogela Botshelo go amogela Leso.

Ela thoko gore Modimo o ne a ba raya a reng mo tshimong. Genesise 3:15,

*"Ke tlaa tsenya bobaba fa gare ga gago le mosadi, le fa gare ga losika lwa gago le losika lwa gagwe. Lone lo tlaa tapeta tlhogo ya gago, mme wena o tlaa loma serethe sa gagwe."*

Ga re fa Lefoko tlotlo gore mosadi o ne a na le Peo, jalo kgogela e le ruri e tshwanetse ke go bo e na le peo le yone. Ga Peo ya mosadi e ne e le ngwana wa monna ntleng le monna, jalo peo ya kgogela e tla tshwanelwa ke go bo e ne e le ya popego e e tshwanang, mme ke gore go tshwanetse ga tsholwa motho wa senna yo mongwe ntle le kamano ya motho senna. Ga gona moithuti yo o sa itseng gore Peo ya mosadi e ne e le Keresete Yo o neng a nna teng ka taolo ya Modimo, ntleng le kamono ka thakanelo dikobo ya setho. Gape go itsege thata thokofatso ya thogo ya kgogela e e neng ya bolelelwa pele bolele tota e ne ele seporofeto se se neng se le tebang le se Keresete a tla se wetsang kgathanong le Satane ko sefapanong. Koo kwa sefapanong Keresete o tla thokofatsa thogo ya ha Datane, fa Satane a tla thokofatsa serethe sa Morena.

Karolo e ya Lefoko la Modimo ke tshenolelo ya ka fa peo ya mmatota ya kgogela e ne ya jalwa mo lefatsheng, lefa jaaka re na le pego ya ga Lukase 1:26-35, mo go yone go kwadilwe pego kafa Peo ya mosadi e neng ya gola ya nne selo se se neg sa bonala ntleng le le kamano le motho wa monna.

*"JMme e rile ka kgwedi ya borataro, moengele Gaberiele a rongwa ke Modimo kwa motseng wa Galilea, o o bidiwang Nasaretha,*

*A ya kwa kgarebaneng e e beeletsweng ke monna yo o bidiwang Josefe, wa ntlo ya ga Dafite; leina la kgarebane e ne e le Maria.*

*Moengele a tsena kwa go ene, a mo raya a re, Dumela wena yo o sego thata, Morena o na nao: O sego mo basading*

*Mme erile ga a mmona, o ne a fuduiwa thata ke lefoko la gagwe, mme a akanya tumedisio e, gore e ka ne e le e e ntseng jang.*

*Moengele a mo raya a re, O se ka wa boifa Maria; gonne o bonye lesego mo Modimong.*

*Mme bona, o tlaa nna moimana, mme o tlaa bona ngwana wa Mosimane, o tlaa mo raya Leina o re, JESO.*

*O tlaa nna mogolo, mme o tlaa bidiwa Morwa wa Modimo Yo o Kwa Godimodimo: mme Morena Modimo o tlaa Mo naya setulo sa bogosi sa ga Dafite rraagwe:*

*O tlaa busa ntlo ya ga Jakobe ka bosakhutleng; mme bogosi jwa Gagwe ga bo ketla bo nna le bokhutlo.*

*Mme Maria a raya moengele a re, Mo go tlaa nna jang, ka ke sa itse monna?*

*Mme moengele a mo fetola a re, Mowa o o Boitshepo o tlaa tla mo go wena, le nonofo ya Mogodimodimo e tlaa go tshutifalela: ke gone le sone SEO SELO SE SE BOITSHEPHO SE o tla se tsholang e tla bidiwa Morwa wa Modimo."*

Jaaka Peo ya mosadi e ne e le Modimo a tira go nna mo senameng sa setho, jalo peo ya kgogela ke tsela e Satane a neng a e lemoga gore o ne a kgona go ipulela kgoro go tsena mo letsong la setho. Go ne go sa kgonagale gore Satane (gonne ke selo se se BOPILWENG se le mo semoeng) go tlisa peo mo bothselong mo tsela e Modimo a neng a Itira, jalo pego mo go Genesise e re bulelela ka fa a neng a tshola peo ya gagwe le go itsenya mo letsong mo letsong la setho. Gape gakologelwang gore Satane o bidiwa kgogela.' Ke peo ya gagwe kana go ikentela mo letsong la setho ke se re buang ka sone.

Pele ga ga Atamo a itse (go thakanela dikobo), kgogela e ne ya thakanela dikobo le Efa pele ga gagwe. Mme gone ga tsholwa Kaine. Kaine o ne (tshotsweng ke, tsetsweng ke) yo o "Yo o boikepo". I Johane 3:12. Mowa o o Boithsepho mo go Johane o ne o sa kake le fa e le gope wa bitsa Atame yo o "Yo o boikepo" (gonne ke se a ka se a ka bo a le sone ga e le gore o ne a tsala Kaeng) gape lelefelong le lengwe a ba bitsa Atame "Morwa wa Modimo" yo a neng a le ene ka go bopiwa. Lukase 3:38. Kaine o ne a gola a nna le mokgwa wa ga rraagwe, motlisi wa les, eleng mmolai. O ne a ganetsa Modimo fa Mothatayotlhe a ne a mo itebaganya mo go Genesis 4:5,9,13,14, a mo supegetsa gore mekgwa ya gagwe e ne e se ya setho, go lebega ebile go le kgakala le pego epe ere nang le yone mo Lefokong fa Modimo a neng a le bana le Satane.

*"Mme a se ka a itumelela Kaine le sethabelo sa gagwe. Mme Kaine a nna bogale thata, le sefatlhogo sa gagwe sa befa.*

*Jehofa a raya Kaine a re, Abele monnao Abele o kae? Mme a araba a re, "Ga ke itse: A ke modisa wa ga nnake?"*

*Mme Kaine a raya Morena a re, Kotlhao yame e feta mo nka go itshokelang.*

*Bona, gompiano o nkubile mo lefatsheng; mme ke tla iphitlhela sefatlhogo sa Gago; mme ke tlaa nna mofaladi le mokgarakgatshegi mo lefatsheng; mme go tlaa dirala gore mongwe fela yo o mponang a mpolaye."*

Ela thoko kgatiso ya Modimo tota e thoma pego ya matsalo a ga Kaine, Abele le Sethe. Genesis 4:1,

*"Mme Atame a itse Efa mosadi wa gagwe; a nna moimana a tshola Kaine, mme a re, Ke bonye monna go tswa ko go Morena."*

Genesis 4:25,

*"Atame a itse mosadi wa gagwe gape; mme a tshola ngwana wa mosimane, a mo bitsa leina a re ke Sethe..."*

Go na le barwa ba BARARO ba ba tshotsweng morago ga Atame a itse Efa GABEDI. Ka gore Baebele e tsepame gape ke Lefoko la Modimo le le itekanetseng la Modimo, se ga se phoso mme ke se se kwadilweng gore se re fe lesedi. Ka gore barwa ba BARARO ba ne ba tshola morago ga Adame a itse Efa GABEDI, le itse KA BOTLALO gore a le MONGWEFELA mo go bao ba bararo ENE E SE morwa wa ga Atam. Modimo o o gatisitse se ka thamalalo go re supegetsa sengwe. Boammaaruri ja kgang ke gore Efa o ne a na le bana ba basimane bale BABEDI (mawelana) mo popelong ya gagwe, gotswa mo go imisiweng ke batho ba ba FAROLOGANYENG. O ne a ithwele mawelana, ka go imiwa ga ga Abele go ne ga nna pele ga ga Abele. Bonang MAWELANA ao gape. Tshwantsho e eitekanetseng jaaka ka nako tshotlhe. Mo go ba ba akanyang gore se ga se ke selo se se ka keng sa kgonagala, itseng gore gona le kgang e e tletseng mo dikgatisong tsa kalafi di bolela fa basadi ba ima mawelana a a neng a le a mae a a farologanyeng gape a imilwe malatsi a a katologanyeng, mme ESENG SEO FELA, mme dingwe tsa dikgatiso di supa gore mawelana a ne a tswa mo banneng ba ba farologanyeng. Mo bosheng mo dikgang tse dineng di tletse ka lefatshe ka bophara go ne go na le kgang e mme mongwe wa MoNorwegian one a sekisa monna wa gagwe a bata thokomelo ya gagwe le ya mawelana a gagwe, le welana le lengwe e ne ele ngwana wa motho wa letso la sekgowa mme yo mongwe o ne a le wa motho wa letso la bantsho. O ne a dumela gore o ne a ratana le motho wa letso la bantsho. Maimana ao a mabedi a ne a na farologanyeng ka dibeke tse tlharo. Kwa Beaumont, Texas, ka ngwaga wa 1963, dikgatiso tsa dikgang gape di supa matsalo a a mantsi fa maimana aneng mawelana a neng a supa bana ba ba neng ba imilwe ka malatsi a katologanyeng, mo eleng gore mosadi mongwe o ne a rata go swa ka ngwana ka nako ya fa a tshola.

Jaanong ke eng go ne ga nna jalo? Ke eng peo ya kgogela e tshwanetse go tla ka tsela e e ntseng jaana? Motho o direletse Modimo. Motho o ne a tshwanetswe ke go nna tempele ya Modimo. Lefelo la boikhutso ja Modimo (Mowa o o Boithsepho) e ne e le motho, eleng tempele. Ditiro 7:46-51,

*"Yo o bonyeng letlhogonolo mo matlhong a Modimo, mme a nna le keletso go bonela Modimo wa ga Jakobe bonno.*

*Mme Solomone o ne a mo agela ntlo.*

*Le fa go ntse jalo, Mogodimodimo ga a age mo matlong a a agilweng ke diatla; jaaka go bua moperofeti,*

*Legodimo ke setulo sa me sa bogosi, mme lefatshe ke sebeo sa dinao tsame: Ana lo tlaa nkagela ntlo e e ntseng jang? go bua Morena: kgotsa lefelo lame la boikhutso ke eng?*

*A dilo tse ga di a dirwa ke matsogo Ame?*

*Lona ba lo thamo di thata, ba lo sa rupang mo dipelong le mo ditsebeng, lo a bo lo ntse lo ganela le Mowa o o Boitshepo. Jaaka borraeno ba kile ba nna ba dira, le lona lo dira jalo."*

Satane o sale a itsile selo se ka nako e yotlhe. Gape o bata go nna mo teng ga dipelo tsa batho jaaka Modimo a dira. Mme Modimo o itshadiseditse teta eo. Satane ga akake a dira seo. Modimo a le nosi one a bonala a le mo mmeleng wa setho. Satane ga a ka a kgona gape ga a kake a dira jalo. Ga a na maata a go bopa. Tsela fela e Satane a ka wetsang se a neng a bata go se dira e ne e le go tsena mo kgogeleng kwa Etane e bile jaaka a ne a tsena ka mowa o o busula mo dikolobeng kwa Gadara. Modimo ga a tsene mo diphologolong; mme Satane o a kgona mme o tla dira jalo go wetsa phelelo ya gagwe. O ne a ka seke a nne le ngwana le Eva go tshwana le kafa Modimo a ne dira ka Maria, jalo o ne a tsena mo kgogeleng mme a tsietsa Efa. O ne a mo tsietsa ka go mo faposa mme Satane o ne a nna le ngwana le le ene ka tsietso mo boemong ja ga Atamo. Kaine o ne a rwele mekgwa ya ga Satane ya semowa ka botlalo le mekgwa ya sephologolo (tlhakanelodikobo, ka senama) ya kgogela. Ke sone se Mowa o o Boitshepo o neng wa re Kaine e ne ele wa yo o bosula yole. E ne e le ene.

Jaanong ke batla go tsena mo dingweng tse di thomamisang gore re seo ke bosupi ka botlalo gore gona le kamano magareng ga motho le phologolo. Ke selo sa senama. A le itse gore o kgona go tsaya disele tsa peonyana go tswa mo loseanyaneng lo lo iseng lo tsholwe mme wa bo o le tsenya mo mothung? Jalo disele tseo tsa thyroid di tla ya ko thyroid ya motho, disele tsa diphilo di tla ya ko diphilong tsa motho. A le lemoga gore se gakgamatsa jang? Botlhale bongwe bo kaela disele tseo tsa diphologolo ko lefelo lefelong le le siameng tota. Botlhale joo bo amogela disele tseo gape bo bo di baya mo lefelong le le siameng. Go na le kamano magareng ga pholoolo le motho. Phologolo le motho ga ba kake ba thakanela dikobo mme ba dire ngwana. Se o sene sa lekwa. Mme bogologolo kwa tshimong thakanelo dikobo eo e ne ya diragala le dikhemikale tsa kamano eo tse di santseng dile teng di a go ruragatsa. Gonne bogologolo kwa Etane kgogela e ne e le sebopiwa se se neng e tsamaya ka maoto. E ne e le gaufi le motho ka popego. E ne tota e kare motho. Satane o ne a Satane o ne a dirisa sebaka sa ditebego le mekgwa ya kgogela go mo dirisa go re a tsietse Efa. Gotswa foo modimo o ne a senya tsela e o ya kgogela. Ga gona sebata sepe se se ka thakanelang dikobo le motho mme ga felela go dirile ngwana. Mme kamano e teng.

Jaanong ka gore re setse re le fa, mme ke leke go tlhomamisa dikakanyo tsa lona mo kangang e gore le kgone go lemoga botlhokwa ja gore re tsene mo thutong ya kgogela jaaka ke dirile. Re simolola ka lebaka ya gore go ne go na le ditlhare tse PEDI mo gare ga tshimo. Setlhare sa Botshelo e ne e le Jeso. Setlhare se sengwe e leruri ka nnete ke Satane ka lebaka la leungo le le neng la ungiwa ke setlhare seo. Jaanong he, re itse gore ditlhare tsotlhe ka bobedi di ne di na le botsalano le motho fa e seng jalo di ka bo di sa bewa foo. Di tshwanetse tsa be di na le karolo mo ya bolaodi bogolong ja thulaganyo ya Modimo mo botsalanong le batho le Ene (Modimo) e senmg jalo r e ne re ka se ke re bone Modimo e le moitsetsothe. Tsotlhe tse di nnete go tla go fitlha jaanong, a ga go anna jalo? Jaanong Lefoko ka nnete le tlhomile seo PELE ga tshimologo ya lefatshe, maikaelelo a Modimo e ne e le go abalana Botshelo ja Gagwe jo bo sa Khutleng le motho. BaEfeso 1:4-11,

*"Go ya kafa a saleng A re itshenkela mo go Ene pele ga motheo wa lefatshe, gore re nne boitshepo le botlhoka bogole fa pele ga One mo loratong:*

*Ka A re laoletse gale, gore re bone boemo jaa bongwana ka Jesu Keresete, ka fa go rateng ga One,*

*Gore re nne pako ya kgalalelo ya tshegofatso ya One, e O e re neileng fela mo go Ene Moratwi..*

*Re na le thekololo ya rona mo go Ene ka madi a Gagwe, e bong boitshwarelo ja ditlolo tsa rona, ka fa dikhumong tsa tshegofatso ya One;*

*E o E re totiseditseng ka botlhale jotlhe le matsetseleko;*

*O re itsisitse bosaitsiweng ja go rata ga One, ka fa go kgatlhegeng ga One, mo O go ikaeleletseng:*

*Ja go fitlhisana sebaka sa botlalo jAa metlha mo go Ene, go tla O sopanyetsa dilo tsotlhe mo go Keresete, e bong dilo tse di kwa magodimong, le dilo tse di mo lefatsheng; ka re, mo go Ene:*

*Le rona re bileng ra dirwa boswa mo go Ene, ka re go laoletsewe gale ka fa boikaelelong jwa One o o dirang dilo tsotlhe ka fa kgakololong ya go rata ga One."*

Tshenolo 13:8,

*"Mme botlhe ba ba agileng mo lefatsheng ba tlaa se obamela, e bong mongwe le mongwe yo leina la gagwe le se kang la kwalwa mo lokwalong lwa botshelo lwa Kwana, yo o*

*sa leng ka a tlhajwa lefatshe le thaiwa."*

Mme Botshelo joo bone bo sa kgone, gape ga bo kake, ja abelanwa ka tsepe epe e nngwe gona le ka tsela ya "Modimo a bonagala mo mmeleng." Se e ne e le karolo ya maikaelelo a a bonetsweng pele a sa khutleng. Thulaganyo e e ne ele go tsisa poko ya kgalaletso ya tshogofatso ya Gagwe. E ne e le thulaganyo ya Thekololo. E ne ele thulaganyo ya Poloko. Jaanong reetsa ka kelotlhoko. "Modimo jaaka ele Mmoloki, go ne go le botlhokwa gore a laolelepele motho yo tla tlhokang poloko gore a Ineele lebaka la go nna teng." Seo se boammaruri ka doperesente tse lekgolo gape go kwadilwe mo bontsintsi ja Lefokojaaka go supilwe mo temaneng e e mo go Baroma 11:36,

*"Gonne DILO TSOTLHE di tswa mo go Ene, di ntse ka Ene, di nnetse Ene. A KGALALELO e nne go Ene ka metlha e e sa khutleng. Amene."*

Motho o ne a ka se te a thamaletse fela a ba a tsaya karolo ya Setlha re sa Botshelo seo mo gare ga Etane. Botshelo jo bo sa Khutleng ja Setlhare bo ne bo tshwanelwa ke go go nna nama pele. Mme pele ga Modimo a tsosa le boloka moleufi, O ne a tshwanelwa ke nna le moleufi gore a mo tsosangape a mo boloke. Notho ga a rate go wa. Go wa mo go tla bong go bakilwe ke Satane, go tshwanetse go nna le mmele gore o nne le go wa. Satane o ne a tshwanelwa ke go tla ka nama le ene. Mme Satane o ne e ka seke a ta ka mmele wa setho go mo baka go wa jaaka Keresete a ka tla a le mo mmeleng wa setho go tla go busetsa ba ba oleng. Mme go ne gona le phologolo, eleng kgogela, e e neng e bopegile gaufi le gotshwana le motho gore Satane a kgone go tsena mo sebateng seo mme ka sebata seo o ne a kgona go tsena mo mmeleng wa setho mme a bake go wa, mme a ikentele mo teng ga letso la setho, ebile jaaka Jeso a tla ta ka tla ka letsatsi lengwe mme a Ikentele mo teng ga letso la setho, mo teng ga mmebele wa motho, le tota go fitlhelela tsogo fa re tla bong re na le mebele e e tshwanang le wa gagwe o o mo kgalalelong. Ka jalo ke se Modimo se rarabolola fa ko tshimong e ne e le thulaganyo ya Gagwe ya taolelopele. Mme e rile ga Satane a sena go tsisa se se neng se le botlhokwa mo maikaelelong a Modimo, motho o ne a ka seke a kgone go tsena ko Setlhareng Sa Botshelo. Nnyaa ruri. E ne e se nako. Mme phologolo ( phologolo e bakile go wa a ga ya dira jalo? a go nne le tshololo ya madi mo botshelong ja phologolo) e ne ya tsewa mme madi a yone a tshololwa mme gotswa foo Modimo o ne a nna le kabelano le motho gape. Gotswa foo go ne go tshwanetse go ta letsatsi le Modimo a ta bonalang mo senameng, mme ka tsela ya tshotlho ka papolo kwa sefapanong, O tla busetsa motho yo o neng a ole le go mo dira motsaya karolo mo Botshelong bo bo sa Khutleng joo. Fa o setse o lemoga se, o kgona go thaloganya peo kgogela le go itse gore go ne go sena apole epe e Efa aneng a e ja. Nnyaa, e ne e le go wa ga setho ka go tshwakanya peo.

Jaanong ke a itse fa ke araba potso e e tshwanelwang ke go bodiwa, mme batho ba mpotsa ba re, "Ga Efa a ne a wa ka tsela e ntseng jalo, Atame o ne a dira eng ka gore Modimo o baya molato mo go Atame?" Go motlhofo. Lefoko la Modimo le sale le ntse le feletse kwa legodimong. Pele ga letlhasedi le lengwe la naleli le dirwa, Lefoko leo (Molao wa Modimo) le ne le le teng FELA JAAKA LENTSE LE KWADILWE MO BAEBELENG. Jaanong Lefoko le re ruta gore ga mosadi a tlhala monna wa gagwe mme a ba a tsamaya a nna lemonna yo mongwe ke seaka mme ga a sa tlhole a nyetswe gape monna wa gagwe ga a kake a mo amogela gape. Lefoko leo le ne le le boammaaruri kwa Etene jaaka le ne le le boammaaruri fa Moshe a kwala molao. Lefoko ga le kake la fetoga. Atame o ne a mo amogela gape. O ne a itse tota se a neng a se dira, mme o ne a go dira le fa gontse jalo. Ene e le karolo ya gagwe, mme o ne a iketleeditse go tsaya maikarabelo ka bo ene. O ne a ka seke a mo lete gore a tsamaye. Jalo o ne a imisa Efa. One a itse gore o tla ima. O ne a itse tota se se neng se tsile go diragalela letso la setho, mme o ne a rekisa letso la setho mo sebeng gore a nne le Efa, ka gonne o ne a mo ratile.

Mme mawelana ao a ne a tsholwa. Barwa ba ba ta nnang borre ba letso la setho ba ba ebileng gompiano ba leswafaditswe. Mme go gatisitswe eng ka ga bone? Bala Kgatiso. Juta 14,

*"Mme Enoke leene, e le wa bosupa go tloga mo go Atame, o ne a porofesa. ..."*

Genesise 5 ke kgaolo ya tatelano ya losika la ga Enoke. E re fa tatelano ya losikaIt leo ka jalo.

Atame, 2 Sethe, 3 Enose, 4 Kanana, 5 Mahalaleele, 6 Jared, 7 Enoke.

Elang thoko gore Kaine ga a umakiwa. Losika la ga Atame le tsamaya go fitlhelela Sethe. Ga Kaine e ne ele ngwana wa ga Atame, molao wa tshwanelo ya botsalwapele o ka bo o file Kaine teta mo losikeng. Gape go tshwanetswe go elwa thoko go gore Genesise 5:3, ya re, "Atame o tshidile dingwaga tse lekgolo le masome mararo, mme a tshola ngwana wa mosimane yo o neng a mo goditse, a tshwana le ene, mme a mmitsa Sethe." Jaanong ke fa kae fa go tweng Kaine o ne a le mo setshwaneng sa ga Atame, e tswa a ne a tswanelwa ke go tshwana le ene ga e ne ele ngwana wa gagwe, gonne molao wa tsalo ogatelela gore mongwe le mongwe a tshole se se tshwanang le ene. Re tshwanelwa gape re fe tota lebaka la gore otlhe masika mo go Genesise le Lukase, Kaine ga a yo mo palong ya losika. Ga Kaine a ne e le morwa wa ga Atame go ka bo go builwe ka gone golo gongwe gore, "Kaine, yo e neng e le morwa wa Modimo." Ga e bue jalo gonne ga e KAKE ya bua jalo.



Ee baithuti a lobaka le le leeele ba ne ba thoma ka masika a mabedi: lengwe la one e ne e le tsela ya bomodimo bo fitlhelwang mo go Sethe mme le lengwe e ne ele la boikepo jo bo neng ba fitlhelwa mo go Kaine. Mme go a gakgamatsa, mme ke nnete, baithuti bone ba ga ba ise ba re bolelele kafa mokgwa wa ga Kaine one o ntse ka teng, fa Abele le Sethe ba ne ba le semoya, eleng losika le le bomodimo. Ka mabaka, Kaine o ne a tshwanelwa ke go bo ane a le semowa mme Abele ene a se semowa thata, mme Sethe le go feta, mme go tsamaya ka losika gonne mongwe le mongwe ka tatelano ya kokomane di sa le dintse tsamaela kgakala le Modimo. Mme nyaa, Kaine o tlhaga ale bosula jaaka go ise go nne le motho yo o kileng a kaiwa jaaka ene, gonne o ne a shakgala a nna kगतलhanong le Modimo le Lefoko.

Jalo a go itsewegore: Lefoko la Modimo ga le tshameke ka mafoko. Sepefele se se Gatisitsweng se foo gore matlho a a tloditsweng a se lemoge. Se foo ka maikaelelo. Ka seo Lefoko la re, mo go Genesis 3:20,

*"Monna a raya mosadi wa gagwe leina a re Efa, ka gobo e le mmabatshedi botlhe."*

Mme ga gona Lefoko le le kileng la re Atamo ke rre wa ditshedi tsotlhe. Fa go safiwa bokai jo mo go Genesis 3:20, ke eng go ka umakiwa gore Efa ke mmaagwe botlhe, mme go sena lefoko le le neng la bua ka Atame? Lebaka ke gore lefa Efa a ne a le mmaagwe ditshedi tsotlhe, Atame e ne ese rragwe ditshedi tsotlhe.

Mo go Genesis 4:1, Efa o ne a re, "Ke bone ngwana gotswa ko Moreneng." Ga a neye Atame tote ya gore ke rragwe Kaine. Mme mo go Genesis 4:25, o ne a re,

*"... Gonne Modimo, mosadi a bua a re, o ntaoletse peo E nngwe, BOEMONG JA GA ABELE; yo Kaine a neng a mmolaya."*

Ga a re Modimo o mo FILE peo e nngwe - seo e ka bo e nnile Keresete, gonne o FILWE. Morwa yo, Sethe, o ne a NTAOLELWA boemeng ga ga Abele. O lemoga morwa wa gagwe yo o tshotsweng le Atame; jaanong ga a lemoge Kaine gonne o tshotswe le kgogela. Fa a re PEO E NNGWE boemong ja ga Abele, o bua are Kaine o ne a le pharologanyo mo go Abele, gonne fa rraabo e ne e le motho a le mongwefela, o ne a tshwanelwa ke go bo a rile, "Ke filwe PEO ENNGWE GAPE."

Ga ke dumele sengwe le sengwe se ke se balang, mme ele ruri ke selo se se dirang gore motho a ipotse dipotso gore ka kgwedi ya Mopitlo 1, 1963, pampiri ya Kgang ya BOTSHELO e bega gore dingaka tsa tlhaloganyo di bua selo se setshwanang le se re buang ka sone. Jaanong ke itse gore dingaka tsa tlhaloganyo tsotlhe ga di dumalane ka botsone, mme seo ke se. Poifo ya noga ga se kilo le motho a sa leitemogeleng mme ke e e diragalang o sa itemoga. Ga e ne e le poifo ya tlhologo batho ba ne ba ka ema ka boitumelo ba kgategile fa pele ga gorilla kana ko dirubing tsa ditau. Dikakanyo tse sa lemogeng tsa bone di ba dira gore ba eme ba lebele dinoga. Go gogela mo ga dinoga go ngokela mo tlhakanelo dikobong mo go sa lemosegeng. Gore go tsamaya mo dipakeng go ntse go lemogiwa ke batho gotswa mo kokomaneng ka go latela ba ba neng ba itemogela selo se se tshwanang. Dinoga di sa le di tla di ntse di ngokela mo go bifelesegileng. Noga e sale e ntse e tla e dirisiwa go supa molemo le bosula. E sale e ntse e dirisiwa jaaka setshwantsho karolo ya senna sa kobamelo ya tlhakanelo dikobo mo dipakeng tsotlhe. Gone tota fela jaaka go kailwe ka Tshimo ya Etene, re fitlhela mothofatso wa maikutlo a a bosula.

Ke selo se se diregang mo lefatsheng lotlhe, merafe e e farologanyeng e e senang ngwao noga e amangwa le thakanelo dikobo gape ba kopantse le go e obamela. Thuto ya boitsholo ja thakanelong dikobo e supa dikai tse dintsi ka seo. Jaanong ke rata go itse gore batho ba ba ne ba tsaya seo kae, re lemoga gore ga ba rutega gape ga ba ise ba bale Baebele. Mme ebile jaaka polelo ya morwalela e itsewe ka bophara ja lefatsho, jalo le polelo ka boammaruri ja go wa ga motho e a itsege. Bane ba itse gore go ne ga diragala eng kwa Etene.

Jaanong gone fa mongwe o tsile go mpotsa potso are: A modimo o ne a laela Efa go elathoko kgogela kana gore kgogela e tla mo raela? Jaanong reetsang, Modimo o ne a sa tshwanela go bua sepe ka ga se se neng se tsile go diragala. Tlhaloganyo kgang ya polelo fela. O ne fela a fa Lefoko. O ne a re ba seka ba tsaya karolo mo KITSONG. Ba nne le karolo mo BOTSHELONG. BOTSHELO E NE E LE LEFOKO LA MODIMO. LESO E NE E LE SEPE SE SE NENG E SE LEFOKO LA MODIMO. One a letelele LEFOKO LE LE LENGWE go fetolwa mme gone foof Satane a bo a mo kapa. Modimo o ne a kabo a rile, "Le seka la bapala maungo a a mantsi a le ka sekeng le kgone go a ja." Satane o ne a ka re, "Lebelelela, seo se siame. Wa bona ga o ka bapala a mantsi a ta bola. Mme gona le tsela e o ka dirang gore leungo le seka la bola mme jalo o ka bapala a le mantsi ka fa o batang. Jaanong le lemoga, gore o kgona go nna le tsela ya gago le Modimo a ba a nna le ya gagwe." Diabole o tla bo a na le teta ya gagwe gone foo. Yo o leng molato mo ntlheng e le NNGWEFELA ya molao o robile molao OTLHE. O seka wa tshameka ka Lefoko leo. Ke sone tota se se neng sa diragala mo Pakeng ya BaEfeso pele e felela ka nako ya 170 A.D. (Morago ga Leso la Moreba Jeso).

Mme setlhare seo se ne sa ungwa eng? Setlhare sa Kitso se ne sa ungwa Leso. Kaine o ne a bolaya monnawe, eleng Abele. Baikepi ba ne ba bolaya basiamme. Go tlhoma sekao. Sekao seo se ne sa

tshegediwa go fitlhelela nako ya buseletsa dilo tsotlhe jaaka di boletswe ke baporofeta.

Setlhare sa Kitso se ne sa unywa batho ba ba botlhale; e leng banna ba ba tumileng. MMe ditsela tsa bone ke ditsela tsa lesa. Batho ba Modimo ba ba iketleleng mme ba na le ditlhaloganyo tsa semowa. tse di ikaegileng ka tlolego ya Modimo, ba lema mo mmung ka bonolo, ba tlagafalela nnete gona le dikhumo. Peo ya kgogela e tsisitse kgwebo e kgolo, dilo tse di kitumedisang tse di tlhamilweng, mme tse tsotlhe di tla ka lesa. Mosidi wa tlhobolo le bomo ya atomo di di bolaya mo ntsweng; mme ka nako ya kagiso didirisiwa tsa bone tse di thamilweng, jaaka koloi, di bolaya le go feta mo nakong ya kagigo gona le didirisiwa tse di thametsweng ntwaga di senya ka nako ya mathata. Lesa le tshenyoo ke maungo a ditiro tsa gagwe.

Mme ke badumedi. Ba dumela mo Modimong. Ba tshwana le rraabone, eleng diaboole, le rraabonemogologolwane, eleng Kaene. Bothe ba ne ba dumela mo Modimong. Ba tsena kereke. Ba thakathakana le basiami jaaka mohoka othakana le korong. Ka go dira jalo ba kgotlela le go unywa tumelo ya SeNikolaitane. Ba gasa botlhole ja boneka jotlhe ja bone gore ba senye peo ya Modimo ebile fela jaaka Kaine a ne a bolaya Abele. Ga gona poifo Modimo mo matlhong a bone.

Mme Modimo ga a ketla a latlhegelwa ke ope yo eleng wa Gagwe. O a ba tshegetsaa ebile le mo lesong, gape o solofeditse gore ka letsatsi la bofelo o tla ba tsosa.

### **Bokhutlo.**

*"... Yo o fenyang, ke ene yo tlaa mo nayang go ja Setlhare Sa Botshelo, se se mo Parataisong ya Modimo."*

A kakanyo e e itumedisang. Setlhare seo Sa Botshelo mo tshimong ya Etene se se neng se ka seke se atamelwe ka lebaka la fo wa ga Atamo jaano se fiwa mofenyi. Chaka e e phatsimang ya cherubimo e e disitseng e kopetswe. Mme e ne e sa kopelwa pele logare la yone le ne le le tletse madi ka madi a Kwana. A re thathanyeng ka boammaaruri jo ka nakwana jaaka re sekaseka lebaka la gore keeng Atamo a ne a kganelwa go ja Setlhare mme jaaanong ditlogolwana tsa ga Atame di letlelelwa.

Maikaelelo a Modimo ka lebopo la Gagwe, eleng motho, ke go bontsha Mafoko a Gagwe. Mo go Genesise, Atamo o ne a filwe Lefoko gore a tshela ka lone. Botshelo jo bo tshediwang ka Lefoko e tla bo e le Lefoko le bontshiwa. Seo ke nnete a ga se yone? Mme Atamo o ne a tshela ka Lefoko leo? Nyaa, gonne o ne a tshwanelwa ke go tshela ka Lefoko LENGWE LE LENGWE, mme a ba a palelwa ke tlhwaela tsebe Lefoko lengwe le lengwe. Gotswa foo go ne ga tla Moshe. A ba a ne a le monna yo o mogolo gape a na le maata. Le fa gontse jalo le ene o ne a palelwa ke go tshela ka Lefoko lengwe le lengwe, mme moporofeta yole, eleng tshwantsho ya mopofeta yo o neng a ta santse a ta, o ne a palelwa ke go obamela Lefoko ka ntata ya go tenega. Mme gone gape go na le Dafite, kgosi a kgolo ya Baiseraele, monna yo dikeletso tsa gagwe eneng e le dikeletso tsa pelo ya Modimo. O ne a palelwa ka ntata ya boaka, ga a ne a relesegile. Mme kgabagare, ka botlalo ja nako, go ne ga tla MONGWE, eleng Tlhogo, eleng Jeso, Yo o gape a tshwanelwang ke go reelwa go bona gore o tla tshela ka Lefoko LENGWE LE LENGWE le le tswang mo molomong wa Modimo. Gone foo Satane o ne a fengwa. Gonne fa e ne ele Mongwe Yo o neng a tshela ka "go kwadilwe," gape and yo o e ne e le tiro e e botswerere e o ya Modimostha e ne ya fenyaa ka go supa Lefoko la Modimo. Gotswa foo go ne go na le yo o neng a bontshitswe Yo o Itekanentseng yo o neng a fiwa kwa sefapanong, jaaka Kwana ya Modimo e e Itekanentseng e e fetsweng setlhabelo s ese itekanentseng. Mme mo stlhareng o ne a amogela dikgobalo tsa dintho go ya kwa lesong, gore, ka Ene ka ntata ya Gagwe, re kgone go ja mo Setlhareng Sa Botshelo, mme Botshelo jo o jo bo filweng bo tla re kgonisa go fenyaa, le go bontsa Lefoko la Modimo.

Mme ko go bawrng ba ba Modimo, ba ka ntata ya Gagwe ba fentseng, filwe tshono ya paradoiseng ya Modimo, le botsalano ka nako tsootlhe. Ga go kake ga thola go nna le kgaogano le Ene. Ko a go yang, monyadiwa wa Gagwe o tla bo a na le ene. Se eng sa Gagwe, O se abelana le moratiwa wa Gagwe ka botsalano ja boruaboswa mmogo. Dilo tsa sephiri di tla senolwa. Dilo tsa lefifi di tla nna mo pontsheng. Re ta itse jaaka re itswewe. Gape re tla tshwana le Ene. Ke boswa ja mofenyi yo o fentseng ka madi a Kwana le ka Lefoko la bopaki ja ga Jeso.

Ka fa re eletsang letsatsi leo le ditsela tse di sa tlhamalalang di tla tlhamalatswang, gape le go nna le Ene, ka nako e e tla seneng e fela A letsatsi leo le potlakele go go tla, gape a re potlakeleng go obamela Lefoko la Gagwe mme go ne foo re tlhomamise tshwanelo ya go tsaya karolo mo kgalalelong ya Gagwe.

*"Yo o nang le tsebe, a utlwe se Mowa o se bolelang kwa dikerekeng."* Go borai jang gore paka e ya ntlha ga e a ka ya reetsa Mowa. Boemong e ne ya reetsa motho. Mme re leboga Modimo, mo malatsing a a bofelo go tla nna le setlhophaa se se tla emeng, eleng Monyadiwa wa Nete wa malatsi a bofelo, mme o tla reetsa Mowa. Mo letsatsing leo la lefifi le legolo lesedi le ta boela ka Lefoko le le phepa gape le ta boela ka maata a ko Pentekosete go amogela gape Morena Jeso Keresete.



[www.messagehub.info](http://www.messagehub.info)

Thero Ka

**William Marrion Branham**

"... Mo Metlheng ya Lentswe la Moengele wa Bosupa ..." Tshenolo  
(10:7)